

KULUŠIĆ dr B.

MIODRAGOVIĆ D.:

PRILOG ISTRAŽIVANJU TEHNOLOŠKOG PROCESA SJEČE, IZRADE I PRIVLAČENJA
DRVETA PRI ISKORIŠČAVANJU BOROVIH I HRASTOVIH ŠUMA U BIH

UNTERSUCHUNGEN ÜBER ARBEITSVERFAHREN BEI DER BEREITSTELLUNG VON
HOLZSORTIMENTEN UND BEI HOLZTRANSPORT IN KIEFERN - UND EICHEN
WÄLDERN BOSNIENS UND DER HERZEGOWINA

S A D R Ž A J

	Strana
PREDGOVOR	5
1. PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA	6
2. METODIKA ISTRAŽIVANJA	7
3. SJĘČA I IZRADA DRVNIH SORTIMENATA	8
3.1. Tehnologija rada	8
3.2. Metodika snimanja podataka	10
3.3. Metodika obrade podataka i rezultati istraživanja	12
4. PRIMICANJE I PRIVLAČENJE DRVETA ZGLOBNIM TRAKTOROM TIMBERJACK 209-D	39
4.1. Tehnički podaci o traktoru	39
4.2. Tehnološki proces i organizacija rada	40
4.3. Uslovi rada	40
4.4. Metodika snimanja rada traktora	41
4.5. Metodika obrade podataka i rezultati istraživanja	44
4.6. Tehničke norme rada	57
5. ZAKLJUČNE NAPOMENE	57
ZUSAMMENFASSUNG	63
LITERATURA	65
PRILOZI	67

P R E D G O V O R

Uvodjenje savremene mehanizacije u tehnološki proces proizvodnje u iskorишćavanju šuma postalo je danas neophodnost, koja ima za cilj humanizaciju ljudskog rada uz povećanje produktivnosti i ekonomičnosti rada. Neosporna je činjenica da je mašinski rad u poređenju s manuelnim ili animalnim radom neuporedivo racionalniji, produktivniji i ekonomičniji pod pretpostavkom da se radne mogućnosti maštine, u okviru njenog normalnog vijeka trajanja, optimalno iskoriste. Ukoliko ova pretpostavka nije ispunjena, dolazi se u suprotnost s postavljenim ciljem mehanizacije, pa mehanizovani rad postaje skuplji od manuelnog rada. Da bi se ovakve nepoželjne situacije izbjegle, ekonomski opravdan mehanizovan rad zahtijeva stručno planiranje i optimiranje rada. Za takvo planiranje, pored stručnih znanja, potrebna je i radna dokumentacija odnosno tehničke norme rada, koje su naučno fundirane i koje pokazuju objektivne proizvodne mogućnosti sredstava za rad u zavisnosti od datih uslova rada.

Zbog niza razloga, a prije svega zbog velike varijabilnosti prirodnih uslova rada (faktori terena i sastojine) u iskorишćavanju šuma, naša šumarska praksa još uvijek ne raspolaže s odgovarajućom dokumentacijom, koja omogućava zadovoljavajuće precizno planiranje i optimiranje rada. U vezi s tim problemom organizovana su ova istraživanja sa ciljem da se, kao prvo, za određene reprezentativne uslove rada i za nekoliko karakterističnih tehnoloških rješenja sječe, izrade i privlačenja drveta u borovim i hrastovim šumama utvrde odredjene zakonitosti i izrade tehničke norme rada te, kao drugo, da se na tim primjerima pokaže praktičan metodološki put kako se može relativno brzo, bez velikih finansijskih izdataka i utroška vremena, i jednostavno doći do dovoljno precizne i naučno fundirane radne dokumentacije neophodne za stručno planiranje i optimiranje rada u iskorишćavanju šuma.

Realizaciju ovih istraživanja omogućila je Republička zajednica za naučni rad u Sarajevu, koja je finansirala istraživanja sa 60% od ukupnog iznosa. Ostalih 40% utrošenih sredstava obezbijedio je Šumarski fakultet u Sarajevu kao izvodjač istraživanja i OOUR-a Šumarstvo, na čijem su području vršena istraživanja.

U nadi da će rezultati ovih istraživanja korisno poslužiti našoj šumarskoj praksi, želimo na ovom mjestu da se zahvalimo svim onima koji su doprinijeli realizaciji istraživanja i publikovanju dobivenih rezultata.

Autori,

1. PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA

Borove i hrastove šume zauzimaju značajno mjesto u šumarskoj proizvodnji SRBiH kako sa gledišta njihove zastupljenosti tako i sa gledišta upotrebljivosti borovog i hrastovog drveta. Zbog relativno povoljnog odnosa izmedju proizvodne i prodajne cijene borovih i hrastovih sortimenata, mogućnosti racionalizacije u ovom domenu proizvodnje nisu dovoljno istražene i iskorišćene.

Tehnologija iskorišćavanja ovih šuma svodi se do danas najvećim dijelom na klasičan način, pri čemu sječa i izrada prostomog drveta u sječini kod panja, iznošenje prostornog drveta samicom i ručno koranje borovih sortimenata, naročito u zimskom periodu, predstavljaju faze rada sa najvećim utroškom teškog manuelnog rada, odnosno faze rada sa najvećim statkama troškova proizvodnje.

Upravo zbog nedovoljne istraženosti iskorišćavanja borovih i hrastovih šuma u BiH, planiranje i priprema rada, koji su inače zakonski regulisani i obavezni, nisu na zadovoljavajućem nivou. Za studijsko planiranje i pripremu rada, onakve kakvi bi trebali da budu, nedostaju u prvom redu precizne tehničke norme rada kao osnovni instrument planiranja rada i nagradjivanja radnika prema radu. Postojeće planiranje i priprema rada bazira se uglavnom na iskustvenim normama i paušalno-stručnim procjenama, koje ne ostavlja dovoljno mesta za iznalaženje novih racionalnijih tehnoloških rješenja.

Polazeći od naprijed iznesenih osnovnih problema u domenu iskorišćavanja borovih i hrastovih šuma u BiH, cilj ovih istraživanja je:

- da se za nekoliko tipičnih odjeljenja borovih i hrastovih šuma izrade primjerni izvedbeni projekti,
- da se praćenjem (snimanjem) projektovanih tehnologija rada utvrde efekti i produktivnost rada,
- da se determinišu pojedini uticajni faktori i odredi veličina njihovih uticaja na utrošak radnog vremena, odnosno na produktivnost rada,
- da se za svaki determinisani tehnološki model izrade precizne tehničke norme rada,

- da se ukaže na prednosti i nedostatke pojedinih tehnoloških rješenja u zavisnosti od datih terenskih i sastojinskih uslova rada.

2. METODIKA ISTRAŽIVANJA

Kao objekti ovih istraživanja izabrana su četiri odjeljenja:

- odjeljenje br. 105 G.J. "ŠKRTA NIŠAN"
- odjeljenje br. 71 G.J. "SJEMEČ DIO"
- odjeljenje br. 234 G.J. "VELIKA UKRINA"
- odjeljenje br. 87 G.J. "KRIŽEVICA

Kriterij, kojim se je rukovodilo pri izboru odjeljenja, je bio da izabrana odjeljenja budu što tipičniji predstavnici borovih i hrastovih šuma u BiH u pogledu terenskih, sastojinskih i stanišnih uslova.

Od četiri izabrana, prva dva odjeljenja su predstavnici crno-borovih šuma, a druga dva predstavnici šuma hrasta kitnjaka. Detaljan opis terenskih, sastojinskih i stanišnih uslova dat je u izvedbenim projektima za ova odjeljenja, koja se nalaze u dokumentaciji Fakulteta i koja se po potrebi mogu dobiti na uvid.

Za svako izabrano odjeljenje izradjen je kompletan izvedbeni projekat, a u okviru ovih istraživanja dio izvedbenog projekta koji se odnosi na iskorišćavanje šuma u ovim odjeljenjima. U okviru izrade ovog dijela izvedbenih projekata izvršena je detaljna studija terenskih i sastojinskih uslova koji imaju posrednog ili neposrednog uticaja na način i efekte iskorišćavanja šuma. Na osnovu podataka ovakvih studija, s jedne, i savremenih naučnih saznanja iz ove oblasti, s druge strane, razmatrana su za konkretnu situaciju moguća racionalna tehnološka rješenja. Zbog nedostatka ili neodgovarajuće opreme i mehanizovanih sredstava za rad morala su se akceptirati ona rješenja koja je u dатој situaciji bilo moguće realizovati, a izostaviti ona rješenja koja više obećavaju, ali koja nije bilo moguće realizovati zbog nedostatka odgovarajuće opreme i sredstava za rad. Zbog ovog problema; tehnološka rješenja dата u izvedbenim projektima ne predstavljaju optimalna rješenja u širem smislu, već optimalna u odnosu na opremljenost dotične radne organizacije realizatora izvedbenog projekta. Ipak, ovakav metodološki prilaz rješavanju navedenih problema smatramo, u odnosu na datu situaciju i postavljeni cilj istraživanja, opravdanim. Izradom izvedbenih

projekata za izabrana odjeljenja pokazano je na konkretnim primjerima kako treba pristupiti izradi izvedbenih projekata, što i u kojem obimu projekti treba da sadrže. Pravilan pristup rješavanja tehnologije rada pri izradi izvedbenih projekata je garantija za racionalizaciju rada na širem planu.

Prilikom realizacije izvedbenih projekata za izabrana odjeljenja izvršeno je praćenje svih radnih aktivnosti, pri čemu je mjerен utrošak radnog vremena, postignuti radni učinci i veličine uticajnih faktora. Na osnovu ovih mjerenja, određenim postupkom obrade snimljenog materijala determinisane su veličine pojedinih uticajnih faktora, te za svaku snimanu tehnologiju i odredjene uslove rada izračunati utrošci vremena i radni učinci. Tretirane tehnologije rada, metodika snimanja i obrade podataka, te dobiveni rezultati istraživanja dati su i opisani u poglavljima koja slijede.

3. SJEČA I IZRADA DRVNIH SORTIMENATA

3.1. Tehnologija rada

Od savremenih tehnologija rada u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata, koje se danas primjenjuju, ovim istraživanjima su obuhvaćena sljedeće tehnička rješenja:

- za cmu borovinu:

Sječa i izrada drvnih sortimenata u sječini kod panja bez ručnog koranja tehničke oblovine na potezu prečnika debljine 20 - 60 cm mjereno sa korom.

- za hrastovinu:

Sječa i izrada oblovine u transportnim dužinama i izrada prostog drveta u sječini kod panja, te izrada tehničke oblovine na šumskom stovarištu.

Polazeći od opreme i sredstava za rad koja su stajala na raspolaganju za realizaciju izvedbenog projekta, navedena tehnička rješenja u konkretnim uslovima terena i sastojine predstavljaju optimalna rješenja sa gledišta troškova, što je utvrđeno kalkulacijom troškova.

Tako na primjer, za odjeljenje sa sastojinom cmog bora, koje je ovdje tretirano, dokazano je da u fazi privlačenja drveta od panja do kamionskog puta racionalnija i jeftinija primjena lifranja drveta u kombinaciji sa privlačenjem konjima nego otvaranje odjela sa traktorskim putevima i privlačenje drveta sa traktorima. Ovo je zbog toga što se radi o relativno malim distancama privlačenja i jako strmom terenu koji je uz to podložno procesu erozije zemljišta. Pošto je faza privlačenja drveta u principu najskupljia faza, ona diktira organizaciju rada u drugim fazama. Zbog toga je bilo neminovno u fazi sječe i izrade ići na definitivnu izradu sortimenta u sječini, jer je lifranje i privlačenje konjima cijelih debala ili transportnih dužina otežano ili nemoguće. Izrada prostomog drveta u sječini kod panja, koja u ovakvoj situaciji prepostavlja iznošenje samaricom, nije predstavljala problem, jer je napad prostomog sortimenta kod cme borovine jako mali i u konkretnom slučaju kretao se je od 1 do 2% od ukupne neto zapremine sječive mase. Problem u konkretnoj situaciji predstavljalo je ručno koranje drveta, koje, naročito u zimskoj sjeći, iziskuje veliki utrošak teškog manuelnog rada i vremena. Zato je ovaj problem velikim dijelom riješen zamjenom ručnog koranja tehničke oblovine prečnika 20-60 cm sa mehaničkim koranjem pomoću Cambio mašine instalirane u pilani za preradu cme borovine. Ručno koranje deblovine prečnika viših od 60 i manjih od 20 cm, koji iziskuju veći utrošak rada po jedinici proizvoda od ručnog koranja srednjih prečnika, nije u dатој situaciji bilo moguće riješiti na adekvatan način zbog spomenutog ograničavajućeg faktora opreme. Pošto se ovdje radi o reprezentativnom odjeljenju cme borovine, a isto to se može reći i za radnu organizaciju - realizatora u pogledu njene opremljenosti sa sredstvima za rad, rezultati istraživanja spomenute tehnologije rada zaslužuju odgovarajuću pažnju.

Analogno gornjem, postoji obrazloženje i za primjenu tehnologije sječe i izrade hrastovine sa jednom napomenom. Naime, izvedbenim projektom je predviđeno da se prostorno drvo od panja do stovarišta privlači u dugom oblom stanju u sklopu transportnih dužina sa traktorom i izrađuje na stovarištu, kako bi se u ovom slučaju izbjegla nepotrebna faza iznošenja prostornog drveta samaricom. Međutim, realizator projekta se nije ovog pridržavao, zbog nemogućnosti da organizuje izradu prostornog drveta na stovarištu.

Rad na sjeći i izradi drveta u sječini organizovan je po sistemu grupnog rada, gdje svaki član grupe obavlja sve poslove prema ukazanoj potrebi. Isto tako, članovi jedne radne grupe mijenjali su se na radu sa motom pilom sa ciljem smanjenja vremena izloženosti štetnom uticaju vibracija, buke i ispušnih plinova motorne pile. Radne grupe su se sastojale iz dva i tri člana; dvočlane radne grupe su radile na sjeći i izradi hrastovine, a tročlane i dvočlane na sjeći i izradi crne borovine. Cilj posmatranja različitih veličina radnih grupa je bio da se pod ostalim istim uslovima rada utvrde očekivane razlike u radnom učinku, s jedne, i vremenskom iskorišćenju motorne pile, s druge strane.

Od sredstava za rad na sjeći i izradi drveta upotrebljene su motome pile i drugi uobičajeni ručni alat i pribor. Na sjeći i izradi hrastovine upotrebljena je motoma pila tipa Husqvarna 380 S a na sjeći i izradi crne borovine motoma pila tipa McCulloch 021.

Na doradi i izradi hrastove oblovine u transportnim dužinama u definitivne dužine sortimenata na šumskom stvarištu angažovan je jedan radnik opremljen sa jednom motornom pilom i drugim potrebnim ručnim alatom i priborom. Po red ovog radnika, na stvarištu je bio angažovan jedan kočijaš sa jednim parom konja. Njegov rad se sastojao iz primicanja deblovine do radnog mjesa izrade te razvlačenja i sortiranja izradjenih sortimenata na maksimalnoj udaljenosti do 30 m.

3.2. Metodika snimanja podataka

Prilikom snimanja sjeće i izrade drvnih sortimenata mjerene su tri grupe podataka: utrošak vremena, učinak rada i faktori koji utiču na utrošak radnog vremena odnosno na radni učinak.

Podaci utroška vremena mjereni su metodom trenutačnih zapažanja sa intervalom od 0,5 min. Poznata je činjenica da je ova metoda u odnosu na ostale metode snimanja vremena (hronometražni metod i metod kontiranja) manje precizna, ali je za to ekonomičnija. Sa ovom metodom jedan snimač može da bez problema i naporanost vremeno prati rad tri ili četiri radnika, što nije slučaj kod primjene drugih metoda. Njena tačnost snimanja vremena, iako nešto manja u poređenju sa ostalim

metodama, zadovoljava zahtjeve tačnosti koji se postavljaju kao studije vremena i izrade tehničkih normi rada (Haberle, 1961.).

Snimljena vremena su razvrstana u tri zasebne grupe:

- osnovno radno vrijeme (ORV)
- dodatno vrijeme (DV)
- neopravdani prekidi (NP)

Grupu osnovnog radnog ili tehnološkog vremena čine vremena pojedinih dijelova samog tehnološkog procesa, a u grupu dodatnog vremena spadaju pripomemo-zavrsno vrijeme i opravdani prekidi. Ove grupe vremena su zasebno snimane da bi se mogla istaknuti razlika izmedju neophodno potrebnog vremena za izvršavanje radnog zadatka i opravdanih priprema i prekida u radu. Neopravdani prekidi rada iz raznih subjektivno motivisanih razloga snimani su da bi se moglo izvršiti uporedjenje izmedju sume parcijalnih snimljenih vremena i hronološkog vremena, odnosno da bi se mogla izvršiti kontrola tačnosti snimljenog vremena. Inače, snimljeni neopravdani prekidi ne ulaze u obračun utroška radnog vremena. Pojedinačna vremena navedenih grupa data su u snimačkom listu (prilog br.1 i 2).

Radni učinak sječe i izrade drveta (izradjeni drvni sortimenti) izražavan je u kubnim metrima koji su obračunati po Huber-ovom obrascu na osnovu mjerjenog srednjeg prečnika bez kore i dužina sortimenta.

Utrošak vremena na sjeći i izradi drvnih sortimenata zavisao je od

- primjenjene tehnologije rada (tehnološkog procesa, organizacije rada i sredstava za rad),
- vrsta sortimenta koji se izrađuju,
- osobina objekta rada - stabla (vrsta drveta, zapremina stabla, prsnji prečnik, visina stabla i stepen granatosti),
- sastojinskih prilika i vrste sječe,
- terenskih uslova rada (nagib i kupiranost terena),
- vremenskih prilika i sezone radova,
- stepena radnog učinka radnika i koeficijenta zalaganja radnika na radu.

Pri određenim konkretnim zahvatima sječe i izrade sortimenata mnogi od navedenih faktora su konstantne veličine, dok jedan dio faktora predstavljaju varijabilne veličine koje variraju od stabla do stabla. Te varijabilne veličine su uglavnom faktori stabla i faktori terena. Da bi se uticaj navedenih faktora mogao odrediti potrebno je mjeriti i u snimačkom listu registrovati njihove veličine, što je u našem slučaju napravljeno (v.prilog br. 1). Stepen radnog učinka i koeficijent zalažanja radnika na radu nije posebno mjerен. Njihov uticaj je neutralisan izborom prosječnih radnika u pogledu postizanja radnog učinka i zalažanja na radu.

3.3. Metodika obrade podataka i rezultati istraživanja

3.3.1. Razvrstavanje i kontrola snimačkih listova

Svi snimački listovi sa sječe i izrade drvnih sortimenata razvrstane su u zasebne homogene skupove prema:

- tehnologiji rada
- vrsti drveta
- sezoni sječe
- veličini sjekačke skupine
- nagibu terena
- stepenu granatosti stabla

Podaci o nagibu terena i stepenu granatosti stabla razvrstani su u tri kategorije. Tako kod nagiba terena razlikujemo kategoriju:

- malog nagiba (nagib terena od 0 do $\pm 20\%$)
- srednjeg nagiba (nagib terena od ± 20 do $\pm 40\%$)
- velikog nagiba (nagib terena od $\pm 40\%$ i više),

a kod stepena granatosti stabala kategoriju:

- male granatosti (visina krošnje od $1/3$ visine stabla)
- srednje granatosti (visina krošnje od $1/3-1/2$ visine stabla)
- velike granatosti (visina krošnje od $1/2$ visine stabla i više).

Veličina nagiba terena i stepena granatosti stabala u okviru navedenih kategorija posmatrane su kao konstantne veličine.

Od snimljenog materijala prema navedenim kriterijima formirano je ukupno devet zasebnih homogenih skupova (kolektiva), koji se međusobno razlikuju po jednom ili više uticajnih faktora. Oznaka i opis pojedinih skupova dati su u tabeli br.1.

Tačnost koja se traži od snimljenih podataka vremena za izradu tehničkih normi rada iznosi $\pm 3\%$. Snimački listovi sa većom greškom isključeni su iz obrade podataka. Utvrđivanje greške snimanja za svaki pojedini snimački list izvršeno je po obrazcu:

$$G = \pm \frac{Tk - Ts}{Tk} \cdot 100 (\%), \text{ gdje je}$$

G - greška snimanja u %

Tk - kontrolno ili hronološko vrijeme u min

Ts - suma snimljenog vremena u min.

3.3.2. Obračun snimljenih utrošaka vremena

Obračun snimljenog vremena obavljen je zasebno za svaki izdvojeni skup po slijedećem postupku:

1. Osnovno radno ili tehnološko vrijeme u minutama po stablu dobije se ako se broj registrovanih zapažanja u snimačkom listu pomnoži sa intervalom zapažanja od 0,5 min. Ovaj postupak se provodi zasebno za svako stablo po radnim operacijama. Izuzetak čini vrijeme prelaza od stabla do stabla i vrijeme oslobadjanja ustance. Prvo nije zavisno od faktora stabla, već od vrste intenziteta sječe i zato se izračunava kao prosječno vrijeme za čitav skup po obrazcu:

$$Tp = \frac{\frac{Sa}{St} \cdot Tp}{\frac{Sa}{St}} \quad (\text{min/st}), \text{ gdje je}$$

Tp - prosječno vrijeme prelaza u min/st

Sa Tp - vrijeme svih registrovanih prelaza jednog skupa u min

Sa St - broj stabala dotičnog skupa

Tabela br. 1

Oznaka skupa	Karakteristike skupa (uslovi rada)	Vrsta drveta	Sezona sječe	Veličina skup.	Nagib terena	Granost stabla
1	Sjeća i izrada drvnih sortimenata u sjećini kod panja bez ručnog koranja tehničkih oblovin od 20-60 cm	Crna borov.	zimska	2 rad.	Srednji.	Srednja
2	- " -	- " -	- " -	- " -	Veliki	" -
3	- " -	- " -	- " -	- " -	" -	Velika
4	- " -	- " -	- " -	3 rad.	" -	" -
5	- " -	- " -	- " -	- " -	" -	Srednja
6	Sjeća i izrada oblovine u transportnim dužinama te izrada prostomog drveta u sjećini kod panja	Hrast	Ljetna	2 rad.	Mali	Srednja
7	- " -	- " -	- " -	- " -	" -	Velika
8	- " -	- " -	- " -	- " -	Srednji	Srednja
9	Izrada sortimenata tehničkih oblovin iz transportnih dužina na šum stovarištu	Hrast	Ljetna	1 rad.	Mali	

Vrijeme oslobadjanja ustave također nije zavisno isključivo od stabla na kome je registrovano, već je odraz niza okolnosti koje dovode do ustavljanja rušecog stabla. Međutim, veličina vremena oslobadjanja ustave pokazuje jaku zavisnost od zapreminom ustavljenog stabla. Iz navedenih razloga, vrijeme oslobadjanja ustave obračunava se kao prosječno za sva stabla dotičnog skupa u zavisnosti od njegove zapremine po obrascu:

$$Tou = \frac{Sa \cdot Tou}{Sa \cdot V} \cdot Vst \text{ (min/st), gdje je:}$$

Tou - vrijeme oslobadjanja ustave u min/st

Sa Tou - ukupno vrijeme oslobadjanja ustave dotičnog skupa u min

Sa V - ukupna zapremina svih stabala dotičnog skupa u m³

Vst - zapremina stabla u m³ za koje se računa vrijeme oslobadjanje ustave.

2. Osnovno radno vrijeme u min/m³ dobije se, ako se naprijed izračunata vremena u min/st. dijele sa zapreminom stabla, odnosno zapreminom sortimenta. Naime, vremena radnih operacija koje se odnose na sječu i obradu stabla dijele se sa neto zapreminom stabla, vremena koja se odnose na izradu tehničke oblovine dijele se sa njenom zapreminom, a vremena izrade prostornog drveta sa zapreminom izrađenog prostornog drveta.

3. Dodatno vrijeme, koje čini pripremno-završno vrijeme i opravdani prekidi, izračunava se kao prosječna vrijednost za cijeli skup po pojedinim stavkama dodatnog vremena i izražava se po obrascu:

$$Tpz = \frac{Sa \cdot Tpz}{Sa \cdot Torv} \cdot 100 \text{ (% ORV), gdje je:}$$

Tpz - pripremno-završno vrijeme za dotični skup u % od ORV

Sa Tpz - suma pripremno-završnog vremena cijelog skupa u min.

Sa Torv - suma osnovnog radnog vremena cijelog skupa u min.

Analogno pripremno-završnom vremenu izračunavaju se i druge stavke dodatnog vremena, koje u sumarnom iznosu čine DV u % ORV.

Po gornjem postupku obračunata vremena unose u tzv. obradnu tabelu (prilog br.3) redoslijedom prema veličini zapreminе stabla. Podaci jednog skupa unose se u jednu obradnu tabelu koja nosi oznaku dotičnog skupa.

3.3.3. Određivanje korelacionih zavisnosti između snimljenog utroška osnovnog ravnog vremena i pokazatelja utroška vremena

Pod pokazateljem utroška vremena podrazumijeva se onaj faktor koji stoji u najčvršćoj korelacionoj zavisnosti sa veličinom utroška vremena, odnosno onaj faktor koji se na terenu (u sječini) može jednostavno i precizno odrediti - mjeriti. Ovim zahtjevima pokazatelja utroška vremena u sjeći i izradi drvnih sortimenata najbolje odgovara:

- prsnji prečnik stabla, ako se radi o sastojinama istog ili približno istog boniteta,
- zapremina stabla, ako se radi o sastojinama različitog boniteta. (Mahler, 1971.).

Pošto se u ovom konkretnom slučaju radi o stablima i sastojinama različitih boniteta, kao pokazatelj utroška vremena uzeta je zapremina stabla.

Korelacione zavisnosti između snimljenog i obračunatog utroška osnovnog ravnog vremena i zapremine stabla određivane su po radnim operacijama kao što su:

- sječa stabala
- kresanje grana
- koranje drveta
- izrada transportnih dužina, odnosno izrada tehničke oblovine
- izrada prostomoga drveta

Koje radne operacije čine navedene faze rada vidljivo je iz obradne tabelle (prilog br.3).

Prije određivanja korelacionih zavisnosti utroška vremena i zapremine stabala izvršeno je objedinjavanje podataka istoimenih radna operacija dva ili

više izdvojena skupa koji se međusobno razlikuju po jednom ili više uticajnih faktora prema kojima je tretirana radna operacija indiferentna. Na primjer, imamo tri zasebna skupa koja su izdvojena na osnovu stepena granatosti (male, srednje i velike granatosti). Sve ostale karakteristike ovih skupova su iste. Ako hoćemo da odredimo zavisnost između utroška vremena sječe stabla i zapremine stabla, dozvoljeno je objedinjavanje podataka vremena sječe stabla sva tri skupa, pošto stepen granatosti stabla ne utiče na vrijeme sječe stabla. Na ovaj način određena korelaciona zavisnost je pouzdanija, jer se radi o većem broju podataka, i odnosi se na sva tri skupa.

Pojedine korelacione zavisnosti ili u ovom slučaju, bolje rečeno, odnosi između utroška vremena pojedinih faza rada i zapremine stabla određivani su grafičkom metodom izravnavanja, pri čemu su nanošene srednje vrijednosti zapreminskih razreda veličine $0,2 \text{ m}^3$ ili pojedinačne vrijednosti.

Izuzetak od gore opisanog postupka čine radne operacije: izrada transportnih dužina u sječini kod panja, izrada tehničke oblovine na šumskom stovarištu i izrada prostornog drveta u sječini kod panja.

Vrijeme izrade transportnih dužina u sječini kod panja ne pokazuje signifikantnu zavisnost od zapreminom stabla. Ovo zbog toga što gro vremena ove faze otpada na prerezivanje debla u transportne dužine, a broj prereza i veličina preseka prereza ne zavisi od zapremine stabla, već od pravnosti i drugih elemenata debla. Pokazalo se je da vrijeme ove faze rada zavisi u najvećoj mjeri od broja prereza, koji je u ovom slučaju uzet kao pokazatelj utroška vremena.

Odnos između utroška vremena na izradi tehničke oblovine na šumskom stovarištu i zapremine stabla nije bilo moguće utvrditi, jer su na stovarištu dovlačene transportne dužine, a ne cijela debla. Za ovu radnu operaciju, također grafičkom metodom, ispitivana je zavisnost između:

- utroška vremena i zapremine komada u transportnim dužinama,
- utroška vremena i dužine komada u transportnim dužinama,
- utroška vremena i srednjeg prečnika komada u transportnim dužinama,
- utroška vremena i broja izradjenih sortimenata iz transportne dužine.

Prema dobivenim rezultatima najpouzdaniju vezu sa utroškom vremena čini zapremina komada u transportnim dužinama. Osim toga, ovaj pokazatelj utroška vremena u odnosu na ostale navedene se može i najlakše procijeniti prilikom očitanja utroška vremena za potrebe planiranja rada.

Vrijeme izrade prostomog drveta u sječini kod panja, u okviru tehnologija rada tretiranih u ovim istraživanjima, ne pokazuje korelacionu zavisnost sa zapreminom stabla iz razumljivih razloga. Naime, poznato je da vrijeme izrade prostornog drveta odredjene vrste drveta u određenim uslovima rada zavisi od prečnika oblike koja se cijepa i procentualnog učešća prostomog drveta u ukupnoj zapremini stabla (Tomanić, S. 1974.). A pošto zapremina stabla nema uticaja na ove elemente, to je logično da i vrijeme izrade prostornog drveta ne može zavisiti od zapremine stabla. Zato je ovo vrijeme u našem slučaju izraženo kao prosječna vrijednost snimljenog vremena u određenim uslovima rada, odredjene vrste drveta i određenog procentualnog učešća prostomog drveta u ukupnoj zapremini sječive mase.

Grafička izravnjana utroška vremena u zavisnosti od pokazatelja utroška vremena i drugih uticajnih faktora data su u prilogu br. 4 do 13. Iz datih grafičkih prikaza vidljivo je koji faktori i u kojoj mjeri utiču na utrošak vremena pojedinih faza rada.

3.3.4. Analiza dodatnog vremena

U dodatno vrijeme ubrajamo pripremno-završno vrijeme i sve opravdane prekide. Veličina ovih vremena je rezultat uticaja čitavog kompleksa faktora. Kod relativno manjeg-racionalnog uzorka, kao što je slučaj u ovim istraživanjima, signifikantna korelaciona zavisnost između dodatnog vremena i pojedinih uticajnih faktora nije evidentna. Srednje vrijednosti ovih vremena po izdvojenim kolektivima date su u tabeli br.2. Kao što proizilazi iz tabele, ukupne vrijednosti dodatnog vremena su relativno velike, naročito kod rada na šumskom stovarištu, gdje iznose 73,76% ORV.

Tabela br.2

Oznaka skupa	Snimljeno DV						Kori- girano DV	
	Pripr. završ. vrijeme	Opravdani prekidi			Predasi	Sa		
		Iz org. razloga	Iz tehn. razloga	Fiziološ- ke pot- rebe				
u % od ORV								
1	5,95	9,18	0,13	0,78	3,75	13,80	19,75	20
2	8,15	4,39	0,25	1,13	5,51	11,28	19,43	22
3	9,82	10,46*	3,72	1,35	3,88	19,41	29,23	22
4	10,50*	16,87*	2,42	2,07	11,26	32,62	43,12*	25
5	13,37*	23,95*	4,54	1,87	9,08	39,43	52,80*	25
6	4,18	9,11	0,98	0,48	9,60	20,18	24,36	20
7	5,01	10,37*	1,18	0,94	12,67*	21,16	30,17*	25
8	8,99	17,50*	3,91	0,98	11,53*	33,92	42,91*	25
9						73,76*	70	

NAPOMENA: brojevi sa zvjezdicom predstavljaju nerealno velike vrijednosti.

Ovako velike vrijednosti dodatnog vremena su, u prvom redu, posljedica loše organizovanog (nesinhronizovanog) rada na terenu, a djelomično i posljedica greške pri snimanju. Naime, predpostavlja se da snimači nisu dovoljno precizno razlikovali opravdane od neopravdanih prekida rada. Dobivene vrijednosti smatramo nerealnim i zato su korigirane rukovodeći se pri tome analogijom dobivenih rezultata, uslova i težine rada, kao i rezultatima drugih sličnih metodoloških istraživanja. Imajući u vidu poteškoće organizovanja rada na terenu kod nas, korigirane vrijednosti dodatnog vremena su još uvijek nešto veće od onih koje preporučuju pojedini autori za ovu vrstu radova. U daljem postupku obrade podataka, tj. pri obračunu ukupnog utroška radnog vremena, u račun su uzete korigirane vrijednosti dodatnog vremena.

3.3.5. Izrada tehničkih normi rada

Tehničke norme rada služe prvenstveno za planiranje rada i pravilno nagradjivanje radnika prema postignutim rezultatima rada. Pošto utrošak radnog vremena, odnosno postignuti učinci rada na sječi i izradi drvnih sortimenata zavise od niza različitih faktora (v.pogl.3.2.) koji su jako varijabilni i variraju od slučaja do slučaja, svršishodne tehničke norme rada mora da odražavaju zakonitost između radnog vremena odnosno radnog učinka i svih uticajnih faktora. Za izradu ovakvih normi rada poznate su dvije metode:

- metod normalnih vremena
- metod kategorizacije uslova rada

Suština prvog metoda sastoji se u tome što se prilikom snimanja rada snimaju i svи uticajni faktori koji se mјere i izražavaju numerički. Snimljeni materijal se obradjuje pomoću višestruke regresivne analize, pri čemu se izračunavaju parametri svih uticajnih faktora. Pomoću ovih parametara izračuna se i izradi tabela "normalnih vremena". Pod normalnim vremenima podrazumijevamo ovdje utrošak vremena u normalnim uslovima rada koji se za tu svrhu posebno determinišu. Pored tabele normalnih vremena prilaže se pomoćna tabela u koju se unose izračunati parametri uticajnih faktora. Kod upotrebe ovakvih normi za potrebe planiranja rada prvo se moraju mjeriti ili procijeniti veličine uticajnih faktora u dočićnom odjeljenju u kojem se planira sječa i izrada sortimenata. Potreban utrošak radnog vremena za to odjeljenje dobije se, ako se izmjerene veličine uticajnih faktora množe sa svojim parametrom uticaja i suma svih uticaja izražena u vremenu saberi sa normalnim vremenom.

Druga metoda izrade tehničkih normi rada sastoji se u sljedećem. Od svih uticajnih faktora izdvaja se jedan od maksimalno tri faktora koja imaju funkciju pokazatelja utroška vremena (v.poglavlje 3.3.3.); dok se ostali uticajni faktori kategorisu u dvije ili više kategorija. Uticajni faktori u okviru jedne kategorije posmatraju se kao konstantne veličine. Za svaku izdvojenu kategoriju računa se prosječan utrošak vremena u zavisnosti od izdvojenih pokazatelja utroška vremena kao variabilnih veličina. Pri upotrebi ovakvih normi rada, u odjelu za koji se planira sječa i izrada sortimenata također se mјere ili procjenjuju veličine svih uticajnih faktora, na osnovu čega se određuje veličina pokazatelja utroška vremena i kategorija ostalih

uticajnih faktora, a zatim se iz odgovarajuće tabele normi očita potrebno radno vrijeme, odnosno učinak koji se može postići u dатој situaciji.

Iz naprijed izloženog proizilazi da je u ovim istraživanjima primjenjen metod kategorizacije uslova rada. Ovaj metod je primjenjen prvenstveno zbog toga što je, u odnosu na metod normalnih vremena ekonomičniji i jednostavniji. Naime, za dobivanje pouzdanih rezultata metod normalnih vremena zahtijeva znatno veći broj mjerjenja, a obrada podataka je praktično moguća samo pomoću elektronskih računara. Ako se uz ovo ima u vidu da jednom snimljene i izračunate norme rada vrijede isključivo za tehnologiju rada koja se relativno brzo mijenja, onda je jasno da je metod normalnih vremena skup metod. Metod kategorizacije uslova rada primjenjen je i zbog toga što je njegova obrada podataka jednostavnija i nije neophodna primjena računa regresivne analize. Grafičko izravnanje snimljenog vremena u zavisnosti od pokazatelja utroška vremena je kod manjeg broja podataka čak i pouzdanija nego analitička metoda. Ovo zbog toga što se pri grafičkom izravnanju može slijediti izvjesna analogija prirodne zakonitosti između utroška vremena i njegovog pokazatelja, što nije slučaj kod analitičkog izravnanja.

Norme vremena (tabela br. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13) su izradjene na osnovu očitanja grafički izravnatih vremena pojedinih radnih operacija u zavisnosti od pokazatelja utroška vremena i to zasebno za svaku izdvojenu kategoriju uslova rada. U tabelama je zasebno dano osnovno radno vrijeme (ORV) po fazama rada, dodatno vrijeme (DV) u % od ORV i ukupno priznato radno vrijeme (PRV) sa ciljem lakšeg upoređenja i prema potrebi korigiranja pojedinih stavki vremena. Na primjer, promjeni li se jedna od radnih operacija nije potrebno zbog toga mijenjati ukupne norme već samo na adekvatan način korigirati vrijednosti dotične radne operacije.

Iz normi vremena izvedene su norme učinaka koje su date u tabelama br. 8, 12, 13. Među ovim normama razlikujemo norme izrade tehničke oblovine, odnosno transportnih dužina i norme izrade prostornog drveta. Obračun normi učinka izvršen je po obrazcu:

$$Ni = \frac{RD - OD}{Nv} , \text{ gdje je:}$$

Ni - norma izrade u m^3 ili prm po jednom osmočasovnom radnom danu i jednom radniku u određenim uslovima rada

RD - radni dan od 8 sati ili 480 min

OD - priznati odmor za uzimanje obroka pri radu od 30 min

Nv - norma vremena, koja čini ukupno priznato radno vrijeme jednog radnika potrebno za izradu 1 m^3 ili 1 prm u određenim uslovima rada.

3.3.6. Analiza vremenskog iskorišćenja motome pile

Prilikom snimanja normi rada instruktivno je snimiti i rad motorne pile kako bi se mogao dobiti kompletan uvid u proizvodne (direktne) troškove rada na sjeći i izradi drvnih sortimenata. Naime, na osnovu snimljenih normi rada i važećih pravilnika o nagradjivanju radnika planiraju se troškovi ličnih dohodaka radnika, a na osnovu utroška pogonskog vremena motome pile procjenjuje se i pravovremeno obezbjedjuje potreban materijal (gorivo, mazivo, rezervni dijelovi i sl.). I dalje, na osnovu potrebnog utroška pogonskog vremena motome pile i za to vrijeme rada potrebnog materijala planiraju se materijalni troškovi rada.

Rad motome pile na sjeći i izradi drvnih sortimenata mjerен u pogonskom vremenu (vrijeme kad motor pile radi) zavisan je od mnogih faktora kao i ljudski rad. U okviru ovih istraživanja izvršena je analiza utroška pogonskog vremena motome pile u minutama po stablu i minutama po 1 m^3 u zavisnosti od zapremine stabla za svaki izdvojeni skup. Rezultati analize (prilog br.13, 14, tab. br.14) pokazuju da pogonsko vrijeme motome pile stoji u čvrstoj pravolinijskoj korelacionoj zavisnosti sa zapreminom stabla. Povećanjem zapremine stabla povećava se, iz razumljivih razloga, i pogonsko vrijeme po stablu. Pogonsko vrijeme u min/m^3 pokazuje krivolinjsku zavisnost od zapremine stabla. Sa zapreminom stabla vrijeme u min/m^3 naglo opada do određenog minimuma, a zatim ostaje više ili manje indiferentno u odnosu na zapreminu stabla.

Pored gore spomenute zavisnosti, pogonsko vrijeme u min/st i min/m^3 pokazuje i signifikantnu zavisnost sa svim uticajnim faktorima, koji su poslužili kao kriteriji za izdvajanje skupova. Izuzetak čini veličina sjekačke skupine. Ovaj

Tabela br. 3

Zapr. sred. stab.	ORV po fazama rada Sjedča stav- bala na	Kres. gra- na	Ručno koranje tehn. dreveta	Izrad. prost. obl.	Izrad. prost. dreveta	Tehn. obl- vine	Ukupno ORV min/m ³	DV min/prm	Ukupno PRV min/m ³	Ukupni radu min/m ³
m ⁻³										
0,20	13,0	29,5	30,0	15,6	88,1	203,9	105,7	244,7		
0,40	7,5	17,6	18,0	10,8	53,9	183,3	64,7	220,0		
0,60	5,7	14,0	14,7	8,6	43,0	177,2	51,6	212,7		
0,80	4,8	12,1	12,6	7,3	36,8	173,8	44,2	208,6		
1,00	4,3	11,0	11,0	6,4	31,7	170,9	38,0	205,0		
1,20	3,9	10,3	11,0	5,7	30,9	170,8	37,1	205,0		
1,40	3,7	9,7	10,0	5,3	28,7	169,5	34,4	203,4		
1,60	3,5	9,3	9,9	4,9	27,6	169,0	33,1	202,9		
1,80	3,4	9,0	9,6	4,8	26,8	168,6	32,2	202,3		
2,00	3,3	8,8	9,4	4,7	218,8	26,2	20	31,4	201,9	
2,20	3,2	8,5	9,1	4,6	25,4	167,5	30,5	201,0		
2,40	3,1	8,4	9,0	4,5	25,0	167,5	30,0	201,0		
2,60	3,0	8,3	8,8	4,4	24,5	167,2	29,5	200,7		
2,80	3,0	8,1	8,7	4,3	24,1	167,2	28,9	200,6		
3,00	2,9	8,0	8,6	4,2	23,7	166,8	28,4	200,2		
3,20	2,9	7,9	8,5	4,2	23,5	166,7	28,2	199,6		
3,40	2,8	7,8	8,4	4,1	23,1	166,5	27,7	199,8		
3,60	2,8	7,8	8,3	4,1	23,0	166,4	27,6	199,6		
3,80	2,7	7,7	8,3	4,0	22,7	166,2	27,2	199,5		
4,00	2,7	7,6	8,2	3,9	22,4	166,1	26,9	199,4		

Stepen granatnosti stabla: srednja

Nagib terena: srednji

Velicina selecke skupine: 2 radnika

Ucesce prometa drvena neto zadr. drv. do 2%

Vrijeme radova: Zimski sjedac

Sredstvo za rad: Motooma pilja tipa McCulloch 021

Predmet radu: Cima borovina ke dolovne precenika 20-60 cm.

sjedci kod pana bez koruna tehnic-
ke izrade i izrada drvenih sortimenata u

Tehn. radu: Sjedac i izrada drvenih sortimenata u

Tabela br. 4

Zapr. sred. stab.	Streča stabla- ta	Kres. grana	Ručno izrad. kora.	Izrad. tehn. prost. drveta	Tehn. oblor- vine	Ukupno ORV	DV	Ukupno PRV	Ukovi rada
m 3						min/m ³	min/prm	%ORV	min/m ³
0,20	15,0	32,0	30,0	15,6	92,6	207,1		113,0	252,7
0,40	9,0	19,5	18,0	10,8	57,3	185,7		69,9	226,5
0,60	7,2	15,3	14,7	8,6	45,8	179,2		55,9	218,6
0,80	6,1	13,3	12,6	7,3	39,0	175,6		47,6	214,2
1,00	5,6	12,0	11,0	6,4	35,0	173,2		42,7	211,3
1,20	5,2	11,2	11,0	5,7	33,1	172,3		40,4	210,2
1,40	4,9	10,6	10,0	5,3	30,8	171,0		37,6	208,6
1,60	4,7	10,1	9,9	4,9	29,6	170,4		36,1	207,9
1,80	4,5	9,8	9,6	4,8	28,7	169,9		35,0	207,3
2,00	4,4	9,5	9,4	4,7	218,8	28,0	169,5	22	34,2
2,20	4,3	9,2	9,1	4,6		27,2	169,0		33,2
2,40	4,2	9,1	9,0	4,5		26,8	168,8		32,7
2,60	4,1	8,9	8,8	4,4		26,2	168,4		32,0
2,80	4,0	8,8	8,7	4,3		25,8	168,2		31,5
3,00	4,0	8,7	8,6	4,2		25,5	168,0		31,1
3,20	3,9	8,6	8,5	4,2		25,2	167,9		30,7
3,40	3,9	8,5	8,4	4,1		24,9	167,7		30,4
3,60	3,8	8,4	8,3	4,1		24,6	167,5		30,0
3,80	3,8	8,3	8,3	4,0		24,4	167,4		29,8
4,00	3,8	8,3	8,2	3,9		24,2	167,4		29,5

- Stepen graničnosti stabloa: srednji

- Nagib terena: veliki

- Veličina seleckije skupine: 2 radnih kika

- Učinak prost. drv. u neto zapremini drveća 2%

- Sredstvo za rad: Motor.pila tipa McCulloch 021

- Vrijeme radova: Zimska seleča

- Preduzet rada: Cma borovina oblovine prečnika 20-60 cm.

- Selečni kod paniča bez koranija tehničke

- Tehn.rada: Seleča i izradna drvenih sortimenta u obliku

Tabela br. 5

Zapr. 3 m ³	ORV po fazama rada	Kres. grana	Ručno koranij. drveta	Izrada tehn. drveta	Tehn. oblo- vina	Ukupno ORV	DV	Dodat. vrijeme drveta	Ukupno PRV	Ulovni rada
Zapr. stabe- stab. la	Sleča stab- stab. la	Kres. grana	Ručno koranij. drveta	Izrada tehn. drveta	Tehn. oblo- vina	Prost. drveta	Dodat. vrijeme drveta	Tehn. oblo- vina	Prost. drveta	Ulovni rada
0,20	15,0	32,5	30,0	15,6	93,1	207,4		113,6	253,0	
0,40	9,0	20,0	18,0	10,8	57,8	186,1		70,5	227,0	
0,60	7,2	16,0	14,7	8,6	46,5	179,7		56,7	219,2	
0,80	6,1	13,9	12,6	7,3	39,9	176,0		48,7	214,7	
1,00	5,6	12,7	11,0	6,4	35,7	173,7		43,5	211,9	
1,20	5,2	11,9	11,0	5,7	33,8	172,8		41,2	210,8	
1,40	4,9	11,3	10,0	5,3	31,5	171,5		38,4	209,2	
1,60	4,7	10,8	9,9	4,9	30,3	170,9		37,0	208,5	
1,80	4,5	10,6	9,6	4,8	29,5	170,4		36,0	207,9	
2,00	4,4	10,1	9,4	4,7	218,8	28,6	169,9	22	34,9	207,3
2,20	4,3	10,0	9,1	4,6	28,0	169,9		34,2	206,8	
2,40	4,2	9,8	9,0	4,5	27,5	169,9		33,5	206,5	
2,60	4,1	9,7	8,8	4,4	27,0	169,0		32,9	206,2	
2,80	4,0	9,6	8,7	4,3	26,6	168,8		32,4	205,9	
3,00	4,0	9,4	8,6	4,2	26,2	168,6		32,0	205,7	
3,20	3,9	9,3	8,5	4,2	25,9	168,3		31,6	205,3	
3,40	3,9	9,3	8,4	4,1	25,7	168,3		31,3	205,3	
3,60	3,8	9,2	8,3	4,1	25,4	168,1		31,0	205,1	
3,80	3,8	9,2	8,3	4,0	25,3	168,1		30,9	205,1	
4,00	3,8	9,1	8,2	3,9	25,0	167,9		30,5	204,8	

Stepen granatosti stabala: veliki

Nagib terena: veliki

Veliki seleckacke skupine: 2 radika

Učesce prost. drv. u neto zapremini drv. 2%

Vrijeme radova: Zimska seča

Sredstvo za rad: Motor. pila tipa McCulloch 021

Pređmet radova: Cma borovina

obljovine prećnika 20-60 cm

Slečin kod paniča bez korana tehnika

Tehn. rada: Sleča izrada drvenih sortimenata

Tablica br. 6

Zapr. sred. stabla m ³	ORV po fazama rada	Kres. grana	Ručno koranji. drveta	Izrada tehn. oblo- vine	Ukupno ORV	DV	Dodat. vrijeme	Ukupno PRV	Ulovi rada
	Sječa stabla la			min./m ³	min./prm.	% ORV	min/m ³	min/prm	
0,20	18,5	45,0	58,0	15,6	137,1	238,2	171,4	297,8	-
0,40	11,0	26,3	33,5	10,8	81,6	202,7	102,0	253,4	-
0,60	8,7	20,0	25,3	8,6	62,6	191,0	78,3	238,8	-
0,80	7,5	16,8	21,1	7,3	52,7	184,9	65,9	231,1	-
1,00	6,7	15,0	18,6	6,4	46,7	181,4	58,4	226,8	-
1,20	6,3	13,7	17,0	5,7	42,7	179,1	53,4	223,9	-
1,40	5,9	12,9	15,9	5,3	40,0	177,5	50,0	221,9	-
1,60	5,6	12,3	15,0	4,9	37,8	176,2	47,3	220,3	-
1,80	5,4	11,6	14,3	4,8	36,1	175,1	45,1	218,9	-
2,00	5,3	11,2	13,8	4,7	218,8	35,1	174,4	25	43,9
2,20	5,2	10,9	13,3	4,6	34,0	173,7	42,5	217,1	-
2,40	5,1	10,6	12,9	4,5	33,1	173,2	41,4	216,5	-
2,60	5,0	10,3	12,6	4,4	32,3	172,7	40,4	215,7	-
2,80	4,9	10,1	12,4	4,3	31,7	172,3	39,6	215,4	-
3,00	4,8	9,9	12,1	4,2	31,0	171,9	38,8	214,9	-
3,20	4,8	9,8	11,9	4,2	30,7	171,7	38,4	214,6	-
3,40	4,7	9,6	11,7	4,1	30,1	171,4	38,0	214,3	-
3,60	4,7	9,5	11,6	4,1	29,9	171,2	37,4	214,0	-
3,80	4,6	9,4	11,4	4,0	29,3	170,9	36,6	213,6	-
4,00	4,5	9,3	11,3	3,9	29,1	170,8	36,4	213,5	-

Stepen granatošti stablola: veliki

veliki

Velika sječa skupine: 3 radnika

Učesce pretvarjanja drvet do 2%

Velika sječa: Zimska sječa

Sredstva za rod: Motooma Pfla tipa McCulloch 021

Predmet rada: Cma borovina

oblovinje prečnika 20-60 cm

Sječini kod paniža bez koronija tehni.

Tehni.rada: Sječa izrada drvenih sortimenata u

Tabela br. 7

Zapre. sred. stabia 3 m	ORV po fazama rada			Ukupno ORV			DV	Ukupno PRV		Uklovi rada
	Sjeća stab.	Kres. grana	Ručno drvena	Izrada kora. tehn. oblov.	Izrada prost. drvena	Tehn. oblov. drvena	Prost. drvena	Dodat. vrijeme	Tehn. oblov.	
			min/m ³		min/prm	%ORV	min/prm	%PRV		
0,20	18,5	32,0	58,0	15,5	124,1	229,1	155,1	286,4		
0,40	11,0	19,8	33,5	10,8	75,1	198,2	93,9	247,7		
0,60	8,7	15,5	25,3	8,6	58,1	187,8	72,6	234,7		
0,80	7,5	13,5	21,1	7,3	49,4	182,6	61,5	228,2		
1,00	6,7	12,1	18,6	6,4	43,8	179,3	54,7	224,1		
1,20	6,3	11,3	17,0	5,7	40,3	177,4	50,4	221,7		
1,40	5,9	10,7	15,9	5,3	37,8	175,9	47,2	219,9		
1,60	5,6	10,3	15,0	4,9	35,8	174,8	44,7	218,5		
1,80	5,4	10,0	14,3	4,8	34,5	173,9	44,4	217,4		
2,00	5,3	9,7	13,8	4,7	218,8	33,5	173,3	25	41,9	216,6
2,20	5,2	9,5	13,3	4,6	32,6	172,8	40,7	216,0		
2,40	5,1	9,3	12,9	4,5	31,8	172,3	40,5	215,4		
2,60	5,0	9,1	12,6	4,4	31,1	171,8	38,9	214,7		
2,80	4,9	9,0	12,4	4,3	30,6	171,6	38,2	214,5		
3,00	4,8	8,8	12,1	4,2	29,9	171,1	37,4	213,9		
3,20	4,8	8,7	11,9	4,2	29,6	170,9	37,0	213,6		
3,40	4,7	8,6	11,7	4,1	29,1	170,7	36,4	213,4		
3,60	4,7	8,6	11,6	4,1	29,0	170,6	36,2	213,2		
3,80	4,6	8,5	11,4	4,0	28,4	170,2	35,5	212,7		
4,00	4,5	8,4	11,3	3,9	28,2	170,2	35,2	212,7		

Stepen granatotefit stabala: srednji

Nagib terena: veliki

Velika Štokacke skupine: 3 radni lica

Ukocene preostalomog drveta do 2%

Vrijeme radova: Zimski Štokacke

Sredstvo za rad: Motorna pila tipa McCulloch 021

Predmet rada: Cma borovina

oblovinje prečnika 20-60 cm

šicenji kod panija bez koruna tehn.

Tehn. rada: Štokacke i izrada drvenih sortimenta u

Tabela br. 8

- Tehnologija rada: Sječa stabala i izrada šumskih sortimenata u sječini kod panja bez koranja tehn. oblovine prečnika 20-60 cm

- Predmet rada: Crna borovina

- Vrijeme rada: Zimска сјећа

- Učešće prostornog drveta u ukupnoj neto zapremini sortimenata: do 2%

Veličina sječačke ter- grana- tostne skupine	Nagib Stepen ter- grana- tosti	Vrsta rađa	Zapremina srednjeg stabla u m ³								
			0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	
2 do 40%	20 1/3 1/2 h	S-i t/o S-i p/d*	4,26 2,05	6,96 2,12	8,72 2,16	10,19 2,19	11,83 2,19	12,14 2,21	13,07 2,22	13,59 2,23	13,99 14,31
a do 40%	1 1/3 1/2 h	S-i t/o S-i p/d	3,98 1,78	6,43 1,99	8,05 2,06	9,38 2,10	10,54 2,13	11,14 2,14	11,97 2,16	12,38 2,17	12,85 13,17
d do 40%	1 1/2 1/2 h	S-i t/o S-i p/d	3,96 1,78	6,38 1,98	7,93 2,05	9,24 2,10	10,33 2,12	10,91 2,13	11,71 2,15	12,44 2,16	12,50 2,17
n do 40%	1 1/2 2/3 h	S-i t/o S-i p/d	3,96 1,78	6,38 1,98	7,93 2,05	9,24 2,10	10,33 2,12	10,91 2,13	11,71 2,15	12,44 2,16	12,50 2,17
i do 40%	1 1/3 2/3 h	S-i t/o S-i p/d	3,96 1,51	6,38 1,78	7,93 1,88	9,24 1,95	10,33 1,98	10,91 2,01	11,71 2,03	12,44 2,04	12,50 2,06
k do 40%	1 1/3 2/3 h	S-i t/o S-i p/d	3,96 1,51	6,38 1,78	7,93 1,88	9,24 1,95	10,33 1,98	10,91 2,01	11,71 2,03	12,44 2,04	12,50 2,06
a do 40%	1 1/3 2/3 h	S-i t/o S-i p/d	3,96 1,51	6,38 1,78	7,93 1,88	9,24 1,95	10,33 1,98	10,91 2,01	11,71 2,03	12,44 2,04	12,50 2,06
3 radnika preko 40%	1 1/3 1/2 h	S-i t/o S-i p/d	2,90 1,57	4,79 1,82	6,20 1,92	7,29 1,97	8,22 2,01	8,93 2,03	9,52 2,05	10,06 2,06	10,44 2,07
											10,75

* S-i t/o - sječa i izrada tehničke oblovine; S-i p/d - sječa i izrada prostornog drveta; h - visina stabla.

nastavak tabele br. 8

Veličina sjekacke skupine	Nagib terena	Stepen grana- tosti	Vrsta rada	Zapremina srednjeg stabla u m ³								
				2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80
Radni učinak u m ³ /RD za tehničku obložinu u prm/RD za prostorno drvo												
2 do 40%	1/3 1/2 h	S-i t/o S-i p/d	14,76 2,24	15,00 2,24	15,31 2,24	15,56 2,25	15,82 2,25	15,96 2,25	16,23 2,25	16,30 2,25	16,52 2,26	17,12 2,26
r a d n i k a	1/3 do 40%	S-i t/o S-i p/d	13,56 2,18	13,76 2,19	14,08 2,19	14,29 2,19	14,46 2,20	14,64 2,20	14,81 2,20	14,99 2,20	15,22 2,20	15,24 2,20
Preko												
2/3 h do 40%	1/2 2/3 h	S-i t/o S-i p/d	13,17 2,18	13,41 2,18	13,66 2,18	13,87 2,19	14,08 2,19	14,24 2,19	14,35 2,19	14,52 2,19	14,58 2,19	14,75 2,20
Preko												
2/3 h do 40%	1/3 2/3 h	S-i t/o S-i p/d	10,59 2,07	10,88 2,08	11,15 2,09	11,36 2,09	11,61 2,09	11,73 2,10	11,96 2,10	12,04 2,10	12,29 2,11	12,37 2,11
Preko												
3 radnika 40%	1/3 do 1/2 h	S-i t/o S-i p/d	11,04 2,08	11,32 2,09	11,58 2,10	11,76 2,10	12,04 2,11	12,16 2,11	12,37 2,11	12,41 2,11	12,68 2,12	12,77 2,12

Tabela br.9

Zaprem. m ³	ORV po fazama rada m ³	ORV po fazama rada			Ukupno ORV			Ukupno ORV			Ukupno PRV		
		Izrada tran.duž.		Izrada	Transportne duž.		Prost.	Dodatak no vri- jeme	Transportne duž.		sa 1	sa 2	sa 3
		Kres. grana	stab.	sa 1	sa 2	sa 3	prostor- nog drveta	pre- reza	zom	pre- reza	zom	pre- reza	zom
0,20	11,00	16,50	7,25	11,00	14,75	34,75	38,50	42,25	40,54	41,70	46,20	50,70	48,65
0,40	6,32	10,75	3,62	5,50	7,36	20,69	22,57	24,43	33,76	24,83	27,08	29,32	40,51
0,60	4,72	8,83	2,42	3,67	4,92	15,97	17,22	18,47	31,47	19,16	20,66	22,16	37,76
0,80	3,94	7,88	1,81	2,75	3,69	13,63	14,57	15,51	30,35	16,36	17,48	18,61	36,42
1,00	3,45	7,30	1,45	2,20	2,95	12,20	12,95	13,70	29,65	14,64	15,54	16,44	35,58
1,20	3,14	6,92	1,21	1,83	2,46	11,27	11,89	12,52	29,20	13,52	14,27	15,02	35,04
1,40	2,92	6,64	1,04	1,57	2,11	10,60	11,13	11,67	28,88	12,72	13,36	14,00	34,66
1,60	2,75	6,44	0,91	1,38	1,84	10,10	10,57	11,03	28,64	12,12	12,68	13,24	34,37
1,80	2,61	6,28	0,81	1,22	1,64	9,70	10,11	10,53	28,44	11,64	12,13	12,64	34,13
2,00	2,52	6,18	0,72	1,10	1,46	34,87	9,42	9,80	10,16	28,32	20	11,30	11,76
2,20	2,43	6,09	0,66	1,00	1,34	9,18	9,52	9,86	28,20	11,02	11,42	11,83	33,84
2,40	2,35	6,00	0,60	0,92	1,23	8,95	9,27	9,58	28,09	10,74	11,12	11,50	33,71
2,60	2,29	5,92	0,56	0,85	1,13	8,77	9,06	9,34	28,00	10,52	10,87	11,21	33,60
2,80	2,25	5,86	0,52	0,78	1,05	8,63	8,89	9,16	27,94	10,36	10,67	10,99	33,53
3,00	2,20	5,80	0,48	0,73	0,98	8,48	8,73	8,98	27,86	10,18	10,48	10,78	33,43
3,20	2,16	5,78	0,45	0,69	0,92	8,39	8,63	8,86	27,83	10,07	10,36	10,63	33,40
3,40	2,13	5,73	0,43	0,65	0,87	8,29	8,51	8,73	27,77	9,95	10,21	10,48	33,32
3,60	2,10	5,69	0,40	0,61	0,82	8,19	8,40	8,61	27,73	9,83	10,08	10,33	33,28
3,80	2,07	5,66	0,38	0,58	0,78	8,11	8,31	8,51	27,69	9,73	9,97	10,21	33,23
4,00	2,04	5,62	0,36	0,55	0,74	8,02	8,21	8,40	27,64	9,62	9,85	10,08	33,17

Uslovi rada:
- Tehnol. rada: Sječa i izrada oblovine u transportnim
dužinama i prostornog drveta u sječini
kod ponja

- Predmet rada: Hрастovina
- Učešće prostornog drveta do 5%
- Vrijeme rada: Ljetna sječa

- Sredstva za rad: MP Husqvarna
- Veličina sječ. skup.: 2 radnika
- Nagib terena: mali
- Stepen granatosti: srednji

Tabela br. 10

Zapr. sred. stab.	Sjeća stab.	Kres. grana	ORV po fazama rada			Ukupno ORV			Ukupno PRV					
			Izrada tran.duž.		Izrada	Transportne dužine		Prostor	Dodatak	Transportne dužine		Prostorno drvo		
			sa 1	sa 2	sa 3	prost. drveta	pre- reza	sa 1	sa 2	sa 3	no drvno	no vi- jeme		
0,20	11,00	29,50	7,25	11,00	14,75	47,75	51,50	55,25	48,99	59,69	64,38	69,06	61,24	
0,40	6,32	17,86	3,62	5,50	7,36	27,80	29,68	31,54	38,38	34,75	37,10	39,42	47,40	
0,60	4,72	13,83	2,42	3,67	4,92	20,97	22,22	22,47	34,72	26,21	27,78	28,09	43,40	
0,80	3,94	11,86	1,81	2,75	3,69	17,61	18,55	19,79	32,94	22,01	23,19	24,74	41,18	
1,00	3,45	10,70	1,45	2,20	2,95	15,60	16,35	17,10	31,86	19,50	20,44	21,38	39,82	
1,20	3,14	9,92	1,21	1,83	2,46	14,27	14,89	15,52	31,15	17,84	18,61	19,40	38,94	
1,40	2,92	9,36	1,04	1,57	2,11	13,32	13,85	14,39	30,65	16,65	17,31	17,99	38,31	
1,60	2,75	8,94	0,91	1,38	1,84	12,06	13,07	13,53	30,26	15,75	16,34	16,91	37,82	
1,80	2,61	8,61	0,81	1,22	1,64	12,03	12,44	12,86	29,96	15,04	15,55	16,08	37,45	
2,00	2,52	8,35	0,72	1,10	1,46	34,87	11,59	11,97	12,33	29,73	25	14,49	14,96	15,41
2,20	2,43	8,14	0,66	1,00	1,34	11,23	11,57	11,91	29,54	14,04	14,46	14,89	36,92	
2,40	2,35	7,96	0,60	0,92	1,23	10,91	11,23	11,54	29,37	13,64	14,04	14,42	36,71	
2,60	2,29	7,81	0,56	0,85	1,13	10,66	10,95	11,23	29,23	13,32	13,69	14,04	36,54	
2,80	2,25	7,68	0,52	0,78	1,05	10,45	10,71	10,98	29,12	13,06	13,39	13,72	26,40	
3,00	2,20	7,57	0,48	0,73	0,98	10,25	10,50	10,75	29,02	12,81	13,12	13,44	36,28	
3,20	2,16	7,47	0,45	0,69	0,92	10,08	10,32	10,55	28,92	12,60	12,90	13,19	36,15	
3,40	2,13	7,38	0,43	0,65	0,87	9,94	10,16	10,38	28,85	12,42	12,70	12,98	36,06	
3,60	2,10	7,30	0,40	0,61	0,82	9,80	10,01	10,22	28,78	12,25	12,51	12,78	35,96	
3,80	2,07	7,24	0,38	0,58	0,78	9,69	9,89	10,09	28,72	12,11	12,36	12,61	35,90	
4,00	2,04	7,17	0,36	0,55	0,74	9,57	9,76	9,95	28,65	11,96	12,20	12,44	35,81	

Uslovi - Tehnol.rada: Sjeća i izrada oblovine u transportnim dužinama
rada: i prostornog drveta u sječini kod panja

- Predmet rada: Hrastovina

- Učešće prostornog drveta do 5%

- Vrijeme radova: Ljetna sječa

- Sredstva za rad: MP Husqvarna
- Veličina sječ.kup.: 2 radnika
- Nagib terena: malii
- Stepen granatosti: veliki

Tabela br. 11

Z.apr. sred. stab.	Sječa stab.	Kres. grana	ORV po fazama rada			Ukupno ORV			DV			Ukupno PRV			
			Izrada trans.dužina			Transportne dužine			Prost. drvo			Transportne dužine			
			sa 1	sa 2	sa 3	sa 1	sa 2	sa 3	drvo	vrijeme	sa 1	sa 2	sa 3	Prostor. drvo	
m	m	min/m ³	min/m ³	min/m ³	min/m ³	min/m ³	min/m ³	min/m ³	min/prm	min/prm	min/prm	min/prm	min/prm	min/prm	
0,20	13,75	16,50	8,75	12,50	16,25	39,00	42,75	46,50	43,04	48,75	53,43	58,12	53,80		
0,40	7,88	11,22	4,36	6,25	8,12	23,46	25,35	27,22	35,80	29,32	31,69	34,02	44,75		
0,60	5,92	9,33	2,92	4,17	5,42	18,17	19,42	20,67	33,30	22,71	24,28	35,84	41,62		
0,80	4,91	8,38	2,19	3,12	4,06	15,48	16,41	17,35	32,02	19,35	20,51	21,69	40,02		
1,00	4,30	7,90	1,75	2,50	3,25	13,95	14,70	15,45	31,32	17,44	18,38	19,31	39,15		
1,20	3,92	7,50	1,46	2,08	2,71	12,88	13,50	14,13	30,81	16,10	16,88	17,66	38,51		
1,40	3,64	7,28	1,25	1,78	2,32	12,17	12,70	13,24	30,48	15,21	15,88	16,55	38,10		
1,60	3,42	7,06	1,09	1,56	2,03	11,57	12,04	12,51	30,20	14,46	15,05	15,64	37,75		
1,80	3,25	6,94	0,97	1,39	1,80	11,16	11,58	11,99	30,01	13,95	14,48	14,99	37,51		
2,00	3,12	6,80	0,86	1,25	1,62	35,98	10,78	11,17	11,54	29,84	25	13,46	13,96	14,42	37,30
2,20	3,02	6,73	0,80	1,14	1,46	10,55	10,89	11,21	29,72	13,19	13,61	14,01	37,15		
2,40	2,93	6,62	0,73	1,04	1,35	10,28	10,59	10,90	29,59	12,85	13,24	13,62	36,99		
2,60	2,85	6,58	0,67	0,96	1,25	10,10	10,39	10,68	29,52	12,62	12,99	13,35	36,90		
2,80	2,78	6,53	0,62	0,89	1,16	9,93	10,20	10,47	29,44	12,41	12,75	13,09	36,80		
3,00	2,73	6,47	0,58	0,83	1,07	9,78	10,03	10,27	29,37	12,22	12,54	12,84	36,71		
3,20	2,68	6,43	0,55	0,78	1,02	9,66	9,89	10,13	29,31	12,08	12,36	12,66	36,64		
3,40	2,63	6,38	0,51	0,74	0,96	9,52	9,75	0,97	29,24	11,90	12,19	12,46	36,55		
3,60	2,60	6,36	0,49	0,69	0,90	9,45	9,65	9,86	29,21	11,81	12,06	12,32	36,51		
3,80	2,55	6,32	0,46	0,66	0,86	9,33	9,53	9,73	29,15	11,66	11,91	12,16	36,44		
4,00	2,52	6,30	0,44	0,62	0,81	9,26	9,44	9,63	29,12	11,58	11,80	12,04	36,40		

Uslovi = Tehnologija rada: Sječa i izrada oblovine u transportnim dužinama i prost. drveta u sjećini kod paniča

- Predmet rada: Hrastovina
- Učešće prostornog drvenog do 10%
- Vrijeme radova: Ljetna sječa

- Sredstva za rad: MP Husqvarna
- Velič. sječ.skupine: 2 radnika
- Nagib terena: srednji
- Stepen granatnosti: Srednji

Tabela br. 12

20 - 40%

Nagib terena	Štopen granat. stabla	Srednji						Veliki						Srednji					
		S - i transp. dužina			S - i prost. drveta			S - i transp. dužina			S - i prost. drveta			S - i transp. dužina			S - i prost. drveta		
		Broj prezeza	1	2	3	Broj prezeza	1	2	3	Broj prezeza	1	2	3	Broj prezeza	1	2	3	Broj prezeza	1
Zaprem. sr.slab.	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD	prm RD	m ³ /RD
0,20	10,79	9,74	8,88	9,25	7,54	6,99	6,52	7,35	9,23	8,42	7,74	7,74	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
0,40	18,12	16,62	15,35	11,05	12,95	12,13	11,42	9,38	15,35	14,20	13,23	13,23	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
0,60	23,49	21,78	20,31	11,92	17,17	6,20	16,02	10,37	19,82	18,53	17,41	17,41	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81
0,80	27,51	25,74	24,18	12,36	20,44	19,40	18,19	10,93	23,26	21,94	20,75	20,75	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
1,00	30,74	28,96	27,37	12,65	23,08	22,02	21,05	11,30	25,80	24,48	23,30	23,30	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49
1,20	33,28	31,53	29,96	12,84	25,22	24,18	23,20	11,56	27,95	26,66	25,48	25,48	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
1,40	35,38	33,68	32,14	12,98	27,03	26,00	25,01	11,75	29,58	28,34	27,19	27,19	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
1,60	37,13	35,49	33,99	13,09	28,57	27,54	26,61	11,90	31,12	29,90	28,77	28,77	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
1,80	38,66	37,10	35,60	13,18	29,92	28,94	27,98	12,02	32,26	31,08	30,02	30,02	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2,00	39,82	38,26	36,92	13,24	31,06	30,08	29,20	12,11	33,43	32,23	31,21	31,21	12,06	12,06	12,06	12,06	12,06	12,06	12,06
2,20	40,83	39,40	38,04	13,30	32,05	31,12	30,22	12,19	34,12	33,06	32,12	32,12	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11
2,40	41,90	40,47	39,13	13,35	32,99	32,05	31,21	12,26	35,02	33,99	33,04	33,04	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16
2,60	42,78	41,40	40,14	13,39	33,78	32,87	32,05	12,32	35,66	34,64	33,71	33,71	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
2,80	43,44	42,17	40,95	13,42	34,46	33,61	32,80	12,36	36,26	35,29	34,38	34,38	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23
3,00	44,20	42,94	41,74	13,46	35,13	34,30	33,48	12,40	36,82	35,88	35,05	35,05	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
3,20	44,69	43,44	42,33	13,47	35,71	34,88	34,12	12,45	37,25	36,41	35,54	35,54	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28
3,40	45,23	44,07	42,94	13,50	36,23	35,43	34,67	12,48	37,82	36,92	36,12	36,12	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
3,60	45,78	44,64	43,56	13,52	36,73	35,97	35,21	12,51	38,10	37,31	36,52	36,52	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32
3,80	46,25	45,14	44,07	13,54	37,16	36,41	35,68	12,54	38,59	37,78	37,01	37,01	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35
4,00	46,78	45,68	44,64	13,57	37,62	36,88	36,17	12,57	38,86	38,14	38,36	38,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36

- Tehnologija rada: Sjeća i izrada oblovinje u transportnim dužinama i preostalom drvetu u sječini kod ponja.
- Predmet rada: Hrastovina
- Sredstvo za rad: Motorna pila tipa Husqvarna

- Vrijeme rada: Ljetna sječa
- Veličina i sječišće skupine: 2 radnika
- Učešće prostornog drveta u ukupnoj neto zapremini drvnih sortimenata: od 5 - 10%.

Tabela br. 13

- Tehnologija rada: Izrada tehničkih oblika sortimenata iz transportnih dužina na šumskom stovarištu sa razvlačenjem i sortiranjem izrađenih sortimenata
- Predmet rada: Hrastovina
- Sredstvo za rad: Motorna pila tipa Husqvarna
- Vrijeme radova: Zimska sezona
- Organizacija rada: 1 motorista + 1 kočijaš sa jednim parom konja

Norme rada	Zapremina komada u transportnim dužinama (m^3)						
	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
Norma vremena min/m^3	6,21	4,64	3,69	3,35	3,15	3,01	2,98
Norma izrade m^3/RD	72,46	96,98	121,95	134,33	142,86	149,50	151,01

NAPOMENA: Navedene norme su obračunate na bazi snimljenog utroška osnovnog radnog vremena i dodatnog vremena od 70% ORV.

Navedene norme rada se odnose na radnu grupu od jednog motoriste i jednog kočijaša sa jednim parom konja.

faktor, iz razumljivih razloga, ne utiče na utrošak pogonskog vremena motorne pile po stablu ili m^3 .

Na osnovu grafički izravnatih utrošaka pogonskog vremena motorne pile i izračunatih normi rada, izračunato je vremensko iskorišćenje motorne pile u satima po radnom danu u zavisnosti od zapremine stabla za svaki pojedini izdvojeni skup po sljedećem obrazcu: $VIMP = \frac{PVMP \times USS}{60} h/RD$, gdje je:

VIMP - Vremensko iskorišćenje motorne pile u satima po osmočasovnom radnom danu

PVMP - Pogonsko vrijeme motorne pile u min/m^3

USS - Radni učinak sjekačke skupine u m^3/RD

Rezultati analize vremenskog iskorišćenja motorne pile dati su u tabelama br.15 i 16.

Kao što proizilazi iz rezultata, vremensko iskorišćenje motorne pile zavisno je u prvom redu od zapremine stabala a zatim od svih uticajnih faktora koji su poslužili kao kriteriji za izdvajanje skupova. U principu, kod odredjene zapremine srednjeg stabla vremensko iskorišćenje motorne pile je veće što su lakši terenski uslovi rada i manja granatost stabla. Naročito jak uticaj na vremensko iskorišćenje motorne pile ima veličina sjekačke skupine. Sa povećanjem sjekačke skupine pri ostalim istim uslovima rada povećava se vremensko iskorišćenje motorne pile i obratno.

Iz naprijed iznesenih rezultata istraživanja proizilazi slijedeća zakonitost. Sa povećanjem sjekačke skupine povećava se vremensko iskorišćenje motorne pile, što ima za posljedicu smanjenje jediničnih materijalnih troškova rada motorne pile. S druge strane, sa povećanjem sjekačke skupine smanjuje se radni učinak po jednom radniku, što ima za posljedicu povećanje jediničnih troškova ličnih dohodaka radnika. Prema tome, optimalna veličina sjekačke skupine sa gledišta troškova je ona koja pokazuje minimalne ukupne troškove rada po jedinici proizvoda. Pošto jedinično troškovi ličnih dohodaka radnika imaju znatno veću težinu od jediničnih materijalnih troškova rada, proizilazi da su sjekačke skupine sa manjim brojem članova i produktivnije i ekonomičnije. Imaće, pri razmatranju optimalne veličine sjekačke skupine u određenim uslovima rada neophodno je uzeti u razmatranje i dozvoljenu izloženost radnika štetnom uticaju buke i vibracije motorne pile.

Tabelle br. 14

Oznak. skupa	Za preminu stabla m ³									
	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Pogonsko vrijeme motornih pile u min/m ³										
1	21,0	13,0	10,8	9,4	8,5	8,1	7,8	7,5	7,3	7,1
2	22,5	14,3	11,2	9,9	9,1	8,6	8,2	7,9	7,7	7,5
3	24,5	16,0	13,2	11,6	10,8	10,3	9,8	9,6	9,3	9,1
4	24,5	16,0	13,2	11,6	10,8	10,3	9,8	9,6	9,3	9,1
5	22,5	14,3	11,2	9,9	9,1	8,6	8,2	7,9	7,7	7,5
6	14,0	8,7	7,2	6,3	5,8	5,4	5,1	5,0	4,9	4,8
7	15,0	9,8	8,0	7,1	6,7	6,3	6,1	5,9	5,7	5,6
8	15,0	9,8	8,0	7,1	6,7	6,3	6,1	5,9	5,7	5,6

NAPOMENA: Opis pojedinih skupova dat je u tabeli br.1.

Tabela br. 15

Vel. sječ. skup. Nagib terena: Stepen granat: srednji stab. m ³	Vremensko iskorijšćenje motome pile u 8 - časovnom RD						3 radnika preko 40% veliki			3 radnika preko 40% srednji		
	h/RD	%/RD	h/RD	%/RD	h/RD	%/RD	h/RD	%/RD	h/RD	h/RD	%/RD	h/RD
0,20	2,89	38,53	2,78	37,07	3,20	42,67	3,21	42,80	3,21	42,80	3,21	42,80
0,40	2,98	39,73	2,88	38,40	3,32	44,27	3,46	46,13	3,34	44,53	4,34	44,53
0,60	3,07	40,93	2,97	39,60	3,44	45,87	3,72	49,60	3,46	46,13	4,46	46,13
0,80	3,15	42,00	3,04	40,53	3,53	47,07	3,90	52,00	3,57	47,60	4,57	47,60
1,00	3,22	42,93	3,10	41,33	3,62	48,27	4,08	54,40	3,68	49,07	4,68	49,07
1,20	3,27	43,60	3,16	42,13	3,69	48,92	4,24	56,53	3,77	50,27	4,77	50,27
1,40	3,30	44,00	3,19	42,53	3,75	50,00	4,36	58,13	3,84	51,20	4,84	51,20
1,60	3,32	44,57	3,22	42,93	3,78	50,40	4,47	59,60	3,90	52,00	4,90	52,00
1,80	3,34	44,53	3,23	43,07	3,82	50,93	4,56	60,80	3,94	52,53	4,94	52,53
2,00	3,36	44,80	3,24	43,20	3,84	51,20	4,64	61,87	3,97	52,93	4,97	52,93
2,20	3,37	44,93	3,24	43,20	3,86	51,47	4,70	62,67	4,00	53,33	4,00	53,33
2,40	3,38	45,07	3,25	43,33	3,87	51,60	4,75	63,33	4,02	53,60	4,02	53,60
2,60	3,40	45,33	3,26	43,47	3,89	51,87	4,79	63,87	4,04	53,87	4,04	53,87
2,80	3,41	45,47	3,27	43,60	3,90	52,00	4,83	64,40	4,06	54,13	4,06	54,13
3,00	3,42	45,60	3,28	43,73	3,92	52,27	4,87	64,93	4,08	54,40	4,08	54,40
3,20	3,44	45,87	3,29	43,87	3,93	52,40	4,90	65,33	4,10	54,67	4,10	54,67
3,40	3,45	46,00	3,30	44,00	3,94	52,53	4,92	65,60	4,11	54,80	4,11	54,80
3,60	3,47	46,27	3,30	44,00	3,96	52,80	4,94	65,87	4,12	54,93	4,12	54,93
3,80	3,48	46,40	3,31	44,13	3,97	52,93	4,96	66,13	4,14	55,20	4,14	55,20
4,00	3,49	46,53	3,32	44,27	3,99	53,20	4,98	66,40	4,16	55,47	4,16	55,47

Ostali zajednički uslovi rada:

- Tehnologija rada: Sječa i izrada drvenih sortimenata u sječini kod panja bez koranja tehničke oblovine prečnika 20-60 cm.
- Predmet rada: crna borovina - Sredstvo za rad: Motorna pila McCulloch 021
- Vrijeme rada: zimska sezona - Učešće prostomog drveta do 2%

Tabela br.16

Uslovi rada	Nagib ter.: Mali Step.gran.:Srednji	Nagib ter.: Mali Step.gran.: Veliki	Nagib ter.: Srednji Stepen gran.:Srednji	
Zaprem. sred. stabla m ³	Vremensko iskorišćenje M.P.			
	sati/RD	%RV	sati/RD	% RV
	1		2	3
0,20	4,47	59,60	3,45	46,00
0,40	4,72	62,93	3,85	51,33
0,60	5,04	67,20	4,20	56,00
0,80	5,18	69,07	4,46	59,47
1,00	5,40	72,00	4,76	63,47
1,20	5,49	73,20	4,93	65,73
1,40	5,56	74,13	5,08	67,73
1,60	5,70	76,00	5,21	69,47
1,80	5,75	76,67	5,32	70,93
2,00	5,83	77,73	5,41	72,13
2,20	5,86	78,13	5,49	73,20
2,40	5,94	79,20	5,58	74,40
2,60	5,97	79,60	5,65	75,33
2,80	5,98	79,73	5,70	76,00
3,00	6,05	80,67	5,80	77,33
3,20	6,07	80,93	5,84	77,87
3,40	6,10	81,33	5,89	78,53
3,60	6,12	81,60	5,93	79,07
3,80	6,16	82,13	5,96	79,47
4,00	6,22	82,93	5,98	79,73
			5,94	79,20

Ostali zajednički uslovi rada:

- Tehnologija rada: Sječa i izrada oblovine u transportnim dužinama, te izrada prostomog drveta u sječini kod panja.
- Predmet rada: hrastovina. Velič.sjek. skupine: 2 radnika
- Sredstvo za rad: motorna pišta Husqvarna
- Vrijeme radova: ljetna sezona
- Učešće prostomog drveta 5 - 10%.

4. PRIMICANJE I PRIVLAČENJE DRVETA ZGLOBNIM TRAKTOROM TIMBERJACK 209 D

4.1. Tehnički podaci o traktoru

Zglobni traktor TIMBERJACK 209 D opremljen sa specijalnim vitom HERCULES pozadi, dozerskom daskom sprijeda i hidrauličnim sistemom sačinjava agregat specijalno adaptiran za radove u šumi, te se kao takav može uspješno koristiti za primicanju i privlačenju drveta, izgradnji šumskih puteva i vadjenju panjeva. Traktor ima dobro osigurano kabinu sa grijanjem i preglednim komandnim uredjajima, a njegova specijalna konstrukcija (zglobovi) i pogon na sva četiri točka omogućava mu dobro savladavanje terenskih prepreka, tako da se traktor može koristiti tokom cijele godine i u teškim vremenskim i terenskim uslovima rada.

U vrijeme snimanja rada, traktor je bio u upotrebi petu godinu. Osim gore spomenutog, traktor je bio opremljen sa lancima na sva 4 točka i jednom gamiturom "čoker sajli" od 7 komada.

Osnovni podaci o traktoru TIMBERJACK 209 D

Dimenziije	dužina: 5,16 m, visina: 2,34 m, razmak točkova 1,83 m, razmak osovina 2,79 m, radijus okretanja 5,3 m.	širina: 2,25 m, klirens: 0,47 m,
Težina:	5530 kg, odnos težine i snage: 96,2 kg/KS	
Motor:	Perkins 4-cilindričan, 4-taktni Diesel nominalna snaga 80 KS	
Potrošak goriva:	3,86 lit/pogonskom satu	
Mjenjač:	8 brzina naprijed i nazad, potpuno sinhronizovan.	
Brzina kretanja po putu:	3,38 do 30 km/h	
Brzina kretanja po terenu:	2,02 do 12,75 km/h	
Osovine:	PR 76 (dvostruko pojačane) sa automatskim diferencijalom naprijed i nazad.	

Osnovni podaci o traktoru TIMBERJACK 209 D

Gume: 16,9 x 30/10 PR (prema potrebi i 18,4 x 26/10 PR ili
23,1 x 26/10 PR

Vitlo: tip "Hercules" jednodobošno sa poteznom silom 8,2 tone,
doboš promjera 20 cm sa brzinom namotovanja užeta od
9-90 m/min', može se namotati 100 m užeta Ø 15 mm.

4.2. Tehnološki proces i organizacija rada

Ovim istraživanjima je obuhvaćen tipski tehnološki proces rada traktora na primicanju i privlačenju drveta, koji se sastoji iz prazne vožnje traktora, formiranja tereta u sječini, pune vožnje traktora, odvezivanja i meglanja tereta na stovarištu. Pri formiranju tereta u sječini, pošto se je radilo o čistoj sjeći, traktor je skretao sa traktorskog puta u sječini gdje su to dozvoljavale terenske prilike, a gdje to nije bilo moguće vršeno je primicanje pojedinih komada oblovine pomoću užeta traktorskog vitla.

Traktor su posluživala dva radnika, traktorista i pomoćni radnik. Traktorista je radio isključivo na upravljanju traktorom i komandama vitla, dok je pomoćni radnik obavljao ostale poslove kao što su: izvlačenje užeta vitla, vezivanje tereta i otklanjanje raznih smetnji pri primicanju tereta vitlom. Pošto se je radilo o relativno većoj distanci privlačenja i traktorskom putu sa relativno velikim nagibom i oštrim krivinama, pomoćni radnik se je za vrijeme prazne i pune vožnje traktora vozio sa traktoristom i radio na odvezivanju tereta na stovarištu i otklanjanju raznih smetnji pri vuči drveta (odvizivanje i zapinjanje tereta i sl.) do kojih je povremeno dolazio.

4.3. Uslovi rada

Istraživanja rada traktora na primicanju i privlačenju drveta su vršena na području ŠIP-a "Nesmotar" Srebrenica u odjelu 87 gospodarske jedinice "Križevica" u toku mjeseca septembra i oktobra 1976. godine.

Odjeljenje 87 se nalazi na nadmorskoj visini izmedju 400 i 642 m sa jugozapadnom i jugoistočnom ekspozicijom. Nagib terena je raznolik i kreće se od 0° do 30° . Geološku podlogu čine škriljci permkarbonske starosti i manjim dijelom andenzit iz tercijera.

U odjeljenju je primjenjena čista sječa na cijeloj površini. Sječiva drvna masa je iznosila oko $185 \text{ m}^3/\text{ha}$ u kojoj u prosjeku participira hrast kitnjak sa 57% i bukva sa ostalim lišćarima sa 43%.

Za vrijeme snimanja traktor se je kretao po traktorskem putu čije su karakteristike date u tabeli br.17.

4.4. Metodika snimanja rada traktora

U cilju utvrđivanja radnog učinka traktora u zavisnosti od relevantnih uticajnih faktora prilikom snimanja rada traktora mjerene su tri grupe podataka: podaci o utrošku vremena, podaci o ostvarenom učinku traktora i podaci o uticajnim faktorima.

Utrošak vremena je mjerен nultom metodom ili metodom kontiranja uz primjenu štoperice sa dvije kazaljke. Da bi se bolje mogli razlučiti i utvrditi uticaji pojedinih uticajnih faktora, vrijeme rada traktora je podjeljeno u dvije grupe: tehnološko ili osnovno radno vrijeme (ORV) i dodatno vrijeme (DV). Osnovno radno vrijeme čine vremena pojedinih radnih operacija tehnološkog procesa, a dodatno vrijeme čine pripremno-završno vrijeme i opravdani prekidi u radu.

Kod mjerenja utroška vremena rada važno je pored ostalog i to da snimač vremena svojim prisustvom ili zahtjevima ne utiče na normalno odvijanje rada. Tako na primjer, prekidanje rada od strane snimača ili vožnja snimača na traktoru nije opravdana sa gledišta studije rada. Zato, kad se radi o relativno većim distancama privlačenja i brzim traktorima, kao što je ovaj slučaj, za mjerenje vremena potrebna su dva snimača. Jedan snimač prati radi traktora u sječini i u vožnji na jednom djelu traktorskog puta, a drugi snimač na drugom djelu traktorskog puta i na stovarištu. Kod ovakve organizacije snimanja bitno je da snimači na određenom mjestu traktorskog puta i u određenom momentu izvrše primopredaju snimanja rada traktora. Ovakva organizacija snimanja nema nikakvog uticaja na normalno odvijanje rada traktora na primicaju i privlačenju drveta i omogućava snimačima da obave svoj rad bez pretjeranog


Tabela br. 17: Karakteristike traktorskih puteva

Broj trak-torskog puta	Broj tačke	Dužina u (m')	Pad-uspon u pravcu priv-lačenja (%)	Azimut (stepeni)	Opis traktorskog puta
1	2	3	4	5	6
	1	73,40	- 18	180°	
	2	48,30	- 10	172°	
	3	30,00	- 22	212°	Glavni traktorski put br. 2 se prostire grebenom na ju-gozapadnoj strani odjela.
	4	19,00	- 5	207°	
	5	57,00	+ 2	200°	Lijevo od glavnog puta u
	6	60,00	- 12	187°	pravcu sječine odvajaju se
	7	49,00	- 19	174°	sporedni traktorski putevi
	8	39,00	- 26	192°	2.1, 2.2 i 2.3. Teren po
	9	22,00	- 28	208°	po kojem se razvijaju trak-
	10	37,00	- 16	235°	torski putevi pripada III, IV
	11	42,00	- 18	226°	i V kategoriji terena sa ma-
	12	47,00	- 7	188°	tičnim supstratom filita i
	13	69,00	- 20	210°	pješčara na kojem se raz-
	14	53,00	- 36	265°	vilo smeđe i ilimerizovano
	15	59,00	- 17	107°	zemljiste. Zbog atmosfers-
	16	40,00	- 11	165°	kih prilika u vremenu sni-
	17	37,70	- 17	136°	manja put je bio vlažan do
	18	22,60	- 21	165°	mokar.
	19	37,30	- 16	123°	
	20	71,60	- 18	152°	
	21	60,00	- 24	176°	
	22	57,00	- 21	134°	
	23	25,00	- 18	200°	
	24	22,50	- 24	250°	
	25	40,10	- 29	136°	
	26	33,50	- 26	85°	
	27	35,90	- 27	207°	
	28	22,60	- 18	150°	
	29				

Sa (Pros.) 29 1190,50 (- 20)

Tabela br.17: Nastavak

1	2	3	4	5	6
	15		33,00	- 11	60°
2.1	30	38,80	- 1	359°	Skica traktorskog puta
	31	25,20	+ 15	358°	
	32				
Sa	4	97,00	-0,5		
	12	51,00	- 15	15°	
2.2	33	37,00	- 15	354°	
	34	51,00	- 19	24°	
	35	60,00	- 13	140°	
	36				
Sa	5	199,00	-15,4		
	5	30,00	+ 1	346°	
2.3	37	30,00	+ 6	318°	
	38	60,00	- 12	339°	
	39				
Sa (Pros)	4	120,00	(-8,5)		Stovarište



fizičkog zamaranja (trčanje za traktorom). Osim toga, ovakvo snimanje omogućava bolju i pouzdaniju kontrolu snimljenog vremena; dok jedan snimač mjeri pojedina vremena rada traktora, drugi snimač mjeri to isto vrijeme u ukupnom iznosu i obratno.

Podaci o učinku primicanja i privlačenja drveta traktorom mjereni su na uobičajeni način. Naime, mjereni su srednji prečnici bez kore i dužine pojedinih komada oblovine i po Huber-ovom obrascu izračunata njihova zapremina u m^3 . Ovdje je bitno naglasiti to da se ova mjerena i izračunavanja ne vrše za vrijeme rada traktora, jer dovode do prekida ili odugovlačenja u radu traktora. Mjerena se vrše prije rada traktora i upisuju u posebnim formularima. Prilikom ovih mjeranja svaki komad se na čelu označi sa brojem, koji se prilikom snimanja rada traktora unosi u snimački list.

Od relevantnih uticajnih faktora, koji variraju od jednog do drugog radnog ciklusa, mjereni su i unošeni u snimački list dužina primicanja drveta vitalom, distanca privlačenja drveta traktorom i broj komada u teretu. Svi ostali uticajni faktori posmatrani su kao prosječne konstantne vrijednosti u okviru opisanih uslova rada. Snimački list je dat u prilogu br. 15.

4.5. Metodika obrade podataka i rezultati istraživanja

Po obavljenom snimanju rada traktora na primicanju i privlačenju drveta pregledani su i kontrolisani svi snimački listovi. Uporedjivanjem kontrolnog (hronološkog) vremena snimanja i sume snimljenog vremena izračunate su greške snimanja vremena. Svaki snimljeni radni ciklus koji je pokazivao grešku snimanja vremena veću od $\pm 3\%$ isključen je iz daljnje obrade.

4.5.1. Analiza osnovnog radnog vremena

U okviru tehničkog ili osnovnog radnog vremena zasebno je posmatrano i analizirano devet radnih operacija: prazna vožnja traktora, vožnja traktora na prikupljanju tereta, izvlačenje užeta vitla, vezivanje tereta, primicanje drveta vitalom, ranžiranje tereta, puna vožnja traktora, odvezivanje i megljanje drveta na stvarištu.

Snimljena vremena gore navedenih radnih operacija su svrstana u tri grupe prema uticajnim faktorima, koji su uzeti kao pokazatelji utroška vremena odnosno radnog učinka, kao što slijedi:

1. Vremena radnih operacija zavisna od broja komada u teretu: formiranje tereta, odvezivanje tereta i meglanje tereta.
2. Vremena zavisna od distancе primicanja drveta vitlom: ručno izvlačenje užeta vitla i primicanje drveta vitlom.
3. Vremena zavisna od distancе privlačenja drveta traktorom i veličine tereta: prazna i puna vožnja traktora.

Formiranje tereta

Pod ovom radnom operacijom se podrazumijeva vožnja traktora u sjećini na prikupljanju tereta, vezivanje tereta sa "čoker sajlama" i njihovo prikopčavanje za glavno uže vitla, izvlačenje užeta i primicanje vitlom do 10 m, te ranžiranje tereta (odvezivanje i ponovo vezivanje primaknutih komada u cilju vezivanja konačnog tereta). U određenim uslovima terena i sastojine, ova vremena pokazuju određenu pravolinijsku zavisnost sa brojem komada u teretu; sa povećanjem broja komada raste utrošak vremena i obratno. Uticaj puta vožnje pri prikupljanju tereta i distanca primicanja drveta vitlom do 10 m' ne dolazi do izražaja zbog malih udaljenosti i jakog uticaja terenskih prilika. Korelaciona zavisnost između utroška vremena pri formiranju tereta i broja komada u teretu utvrđena je grafičkom metodom izravnavanja (prilog br. 16 i 17), a izravnata vremena data su u tabeli br. 18.

Odvezivanje i meglanje tereta na stvarištu

Odvezivanje tereta na stvarištu pokazuje također izrazitu korelacionu zavisnost sa brojem komada u teretu. Iz razumljivih razloga, sa povećanjem broja komada u teretu raste vrijeme odvezivanja tereta i obratno (prilog br.17, tab. br. 18).

Meglanje tereta kao radna operacija koja se ne pojavljuje redovno u svakom radnom ciklusu, već s vremenom na vrijeme prema potrebi, ne pokazuje

Tabela br. 18: Vrijeme formiranja tereta, te odvezivanja tereta i megljanje drveta na stovarištu u zavisnosti od broja komada u teretu

RADNA OPERACIJA	Broj komada u teretu						
	1	2	3	4	5	6	7
	min/radni ciklus (tura)						
Vožnja na prik. tereta	1,60	1,95	2,25	2,50	2,80	3,10	3,50
Vezivanje tereta	0,40	1,10	1,80	2,40	3,10	3,75	4,40
Izvlačenje užeta do 10 m	0,50	0,60	0,75	0,90	1,00	1,15	1,30
Primicanje vitiom do 10 m	0,10	0,40	0,75	1,10	1,40	1,70	2,00
Formiranje tereta	0,15	0,30	0,40	0,55	0,60	0,70	0,95
Sa	2,75	4,35	5,95	7,45	8,80	10,40	12,15
Odvezivanje tereta	0,3	0,8	1,35	1,9	2,4	2,9	3,45
Meglanje			1,95				4,0

zuje signifikantnu zavisnost ni sa brojem komada u teretu, ni sa zapreminom tereta. Utrošak vremena za ovu radnu operaciju je rezultat određenih uslova rada na stovarištu, te je izračunata kao prosječna veličina koja iznosi 1,95 min/radnom ciklusu.

Ručno izvlačenje užeta vitla i primicanje drveta vitlom

Vrijeme ručnog izvlačenja užeta vitla zavisi prvenstveno od udaljenosti privlačenja, te nagiba i prohodnosti terena, a vrijeme primicanja drveta vitlom zavisi od spomenutih faktora i još dodatno od veličine tereta primicanja.

Za praktične svrhe, kao što su izračunavanje normi rada traktora i procjena radnog učinka traktora u cilju planiranja rada na osnovu izračunatih normi rada, instruktivno je jedino utvrđivanje zavisnosti utroška vremena od udaljenosti izvlačenja užeta odnosno primicanja drveta vitlom. Prohodnost i nagib terena, kao što je već rečeno, imaju uticaja na utrošak vremena. Međutim, utvrđivanje njihovog uticaja nema praktične vrijednosti. Naime, pošto se u okviru jednog radnog ciklusa privlačenja drveta vrši primicanje drveta i u usponu i u padu, ovi faktori se ne mogu uzeti kao pokazatelji utroška vremena. Veličinu terena pri primicanju drveta određenim vitlom je odraz konkretne situacije na terenu, tj. uspona ili pada i prohodnost terena, površinske koncentracije i veličine komada. Kao takva veličina tereta primicanja vitlom se ne može dovoljno pouzdano unaprijed procijeniti na određenom objektu rada (sječini), pa se prema tome ne može ni uzeti kao pokazatelj utroška vremena.

Uticaj veličine tereta, pada ili uspona i prohodnosti terena su sadržani u snimljenom i obračunatom utrošku vremena, ali, iz gore navedenih razloga, njihovi uticaji nisu posebno istraživani.

Na grafikonima u prilogu br. 18 utvrđena grafičkom metodom pravolinijska korelaciona zavisnost između utroška vremena na izvlačenju užeta i primicanju drveta vitlom u min/jednom primicanju i distance primicanja u m'. Izravnata vremena su data u tabeli br.19. Kao što proizilazi iz ovih prikaza, vrijeme izvlačenja užeta i primicanja vitlom rastu sa povećanjem distance. Povećanje utroška vremena sa distancicom je izrazitiji kod primicanja vitlom nego kod izvlačenja užeta.

Prazna i puna vožnja traktora

U određenim uslovima terena i traktorskog puta, koji su opisani u poglavlju 4.3, vrijeme prazne vožnje traktora je zavisno od distancе privlačenja drveta, a vrijeme pune vožnje traktora još i od veličine tereta. Obe zavisnosti su utvrđene grafičkom metodom i grafički prikazane u prilogu br.19, a izravnata vremena očitana sa grafikona u tabeli br.20. Iz dobivenih rezultata proizilazi da je vrijeme prazne vožnje pri određenoj distanci privlačenja veće od vremena pune vožnje. Razlog za to je taj, što se je traktor u praznoj vožnji kretao u prosječnom usponu od 20% po vlažnom ilovastom traktorskem putu, dok se je u punoj vožnji analogno rečenom kretao u padu.

4.5.2. Analiza dodatnog vremena

U okviru dodatnog vremena zasebna su snimana i registrovana slijedeća vremena: pripremno završno vrijeme i opravdani prekidi u radu zbog organizacionih razloga, fizioloških potreba, predaha radnika, kvara vitla, kvara traktora, lošeg puta i zbog ispadanja tereta.

Ova vremena su rezultat uticaja niza različitih faktora, čije pojedinačne uticaje kod racionalnog broja uzorka, kao što je ovdje slučaj, nemoguće utvrditi. Zato su ova vremena obračunata kao prosječna za opisani način i uslove rada. Rezultati utroška vremena dati su u tabeli br. 21. Suma dodatnog iznosi 15,40% od osnovnog radnog vremena i kreće se u granicama dozvoljenih prekida. Iz pojedinačnih posmatranja dobivenih rezultata može se zaključiti gro prekida u radu uzrokovani ljudskim faktorom (prekid iz organizacionih razloga, prekidi uzrokovani loše izradjenim traktorskim putem i prekidi uzrokovani ispadanjem tereta), koji bi se sa malo više pažnje pri planiranju sjećine i radu na privlačenju drveta mogli znatno reducirati.

Tabela br.19: Vrijeme primicanja drveta vitlom u zavisnosti od udaljenosti primicanja

RADNA OPERACIJA	Udaljenost primicanja u metrima				
	10	15	20	25	30
	minuta po primicanju				
Izvlačenje užeta	0,55	0,64	0,73	0,82	0,91
Primicanje vitlom	0,84	1,01	1,18	1,35	1,52
Sa	1,39	1,65	1,91	2,17	2,43

4.5.3. Ukupni utrošak priznatog radnog vremena

Ukupni utrošak priznatog radnog vremena u minutama po jednom radnom ciklusu (turi privlačenja) u zavisnosti od distante privlačenja, distane primicanja drveta vitlom i veličine tereta u m³ obračunat je po slijedećem obrascu:

$$T_{uprv} = T_{ovr} \cdot \left(1 + \frac{T_{dv}}{100} \right);$$

$T_{ovr} = T_{fom} + T_v + T_p \cdot N$, gdje je:

T_{uprv} - ukupno priznato radno vrijeme u min/rad.ciklus

T_{ovr} - osnovno radno vrijeme u min/radni ciklus

T_{dv} - dodatno vrijeme u postacima od T_{ovr}

T_{fom} - vrijeme formiranja, odvezivanja i meglanja tereta u min/radni ciklus

T_v - vrijeme vožnje traktora (prazna i puna vožnja) u min/radni ciklus

T_p - vrijeme izvlačenja užeta i primicanja vitlom u min/jednom primicanju

N - broj primicanja drveta vitlom u okviru jednog radnog ciklusa privlačenju drveta.

Broj primicanja drveta vitlom u okviru jednog radnog ciklusa - ture privlačenja drveta je varijabilna veličina koja zavisi od potezne snage vitla, terenskih uslova rada i zapreminske strukture drvne mase pripremljene za izvlačenje.

Tabela br. 20: Vrijeme vožnje traktora u zavisnosti od udaljenosti privlačenja i veličine tereta u m³

Tabela br. 21: Dodatno vrijeme pri privlačenju drveta

Pripremno zavrišno vrijeme	Opravdani prekidi			Prekidi zbog vrtla			Prekidi zbog traktora puta			Sa %
	iz organizacijskih razloga	Fiziološke potrebe	Predasi	Prekidi zbog vrtla	Prekidi zbog traktora	Prekidi zbog tereta				
% od ORV										
2,95	2,32	0,26	2,17	0,99	0,91	2,98	2,82	15,40		

Prema tome, ako se ima u vidu vitlo određene snage, određeni terenski uslovi rada i zapremina prosječnog komada drvene mase pripremljene za privlačenje, onda je broj primicanja zavisan od veličine tereta privlačenja. U ispitivanim uslovima taj broj se je kretao kako slijedi:

Veličina tereta privlačenja (m^3)	3	4	5	6	7	8
Prosječan broj primicanja vitlom po radnom ciklusu privlačenja	1	2	3	3	4	4

Radi boljeg razumijevanja gornjih odnosa potrebno je naglasiti da kod manjeg broja primicanja vitlom u teretu imamo po pravilu veći broj komada, što znači i manju zapreminu pojedinih komada u teretu i s tim u vezi relativno manji teret privlačenja. Kao što pokazuje grafikon u prilogu br.20, veličina tereta pri privlačenju drveta pokazuje čvrstu pravolinijsku korelacionu zavisnost sa zapreminom srednjeg komada; sa povećanjem zapremine srednjeg komada povećava se i veličina tereta u m^3 . Na osnovu ove zakonitosti izračunati su odnosi između zapremine srednjeg komada, veličine tereta i broja komada u jednom teretu privlačenja. Veličine ovih odnosa date su u tabeli br.22.

Pošto je pri obračunu ukupnog utroška radnog vremena kao pokazatelj utroška uzeta veličina tereta (a ne broj komada u teretu), to je vrijeme formiranja i odvezivanja tereta u zavisnosti od broja komada u teretu (tabela br.18) preračunato u zavisnosti od veličine tereta i dano u tabeli br.23.

Na opisani način izračunati utrošak ukupnog priznatog radnog vremena na primicanju i privlačenju drveta traktorom u zavisnosti od distance privlačenja, distance primicanja vitlom i veličine tereta dat je u tabeli br. 24.

Tabela br. 22: Odnosi između srednjeg komada, veličine tereta i broja komada u teretu

Zaprem. srednje komada m^3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Veličina tereta m^3	1,60	2,00	2,40	2,80	3,25	3,70	4,10	4,50	4,95	5,35	5,80	6,20	6,60	7,05	7,70	7,90	8,30	8,70
Teret- ski br. komada u teretu	8	6,7	6	5,6	5,4	5,3	5,1	5	4,95	4,86	4,83	4,77	4,71	4,70	4,69	4,65	4,61	4,58

Tabela br. 23: Vrijeme formiranja tereta, te odvezivanja tereta i megljanja drveta na stovaruštu preračunata u zavisnosti od veličine tereta

RADNA OPERACIJA	Veličina tereta u m ³					
	1	2	3	4	5	6
	min/radni ciklus (tura)					
Vožnja na prikupljajućoj teretu	-	3,38	2,95	2,83	2,78	2,74
Vezivanje tereta	-	4,21	3,42	3,16	3,06	2,96
Izvlačenje užeta do 10 m	-	1,21	1,08	1,02	1,00	0,98
Primicanje vratom do 10 m	-	1,91	1,55	1,43	1,38	1,34
Ranžiranje tereta	-	0,88	0,65	0,61	0,60	0,59
Sa	-	11,59	9,65	9,05	8,80	8,61
Odvezivanje tereta	-	3,28	2,65	2,45	2,38	2,30
Meglanje			1,95			
SVEUKUPNO:	-	16,82	14,25	13,45	13,13	12,86
						12,67
						12,57

Tabela br.24: Ukupno priznato redno vrijeme na privlačenju dreta po jednom radnom ciklusu

Vrednost rednog ciklusa	SREDNJA UDALJENOST min/radni ciklus (furo)	PRIVLAČENJA m'																																			
		100		200		400		500		600		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22															
3	10	22,90	25,66	28,43	31,20	33,97	36,63	39,51	42,48	45,17	47,82	50,48	53,25	56,02	58,67	61,55	64,44	67,21	69,98	72,75	75,40																
	15	23,20	25,97	28,73	31,50	34,27	36,93	39,81	42,58	45,47	48,12	50,78	53,55	56,32	58,97	61,85	64,74	67,51	70,28	73,05	75,70																
	20	23,50	26,27	29,03	31,80	34,57	37,23	40,11	42,88	45,77	48,42	51,08	53,85	56,62	59,27	62,15	65,04	67,81	70,58	73,35	76,00																
	25	23,80	26,57	29,33	32,10	34,87	37,53	40,41	43,18	45,07	48,72	51,38	54,15	56,92	59,57	62,45	65,34	68,11	70,88	73,65	76,30																
	30	24,10	26,87	29,63	32,40	35,17	37,83	40,71	43,48	45,37	49,02	51,68	54,45	57,22	59,87	62,75	65,64	68,41	71,18	73,95	76,70																
	10	23,81	26,58	29,35	32,35	35,12	37,77	40,77	43,65	46,54	49,19	52,08	54,97	57,73	60,50	63,62	66,51	69,39	72,27	75,04	77,70																
4	15	24,41	27,18	29,95	32,95	35,72	38,77	40,37	44,25	47,14	49,79	52,68	55,57	58,33	61,10	64,22	67,11	69,99	72,87	75,64	78,30																
	20	25,01	27,78	30,55	33,55	36,32	38,97	40,97	44,85	47,74	50,39	53,28	56,17	58,93	61,70	64,82	67,71	70,59	73,47	76,24	78,90																
	25	25,61	28,38	31,15	34,15	36,92	39,57	41,57	45,45	48,34	50,99	53,88	56,77	59,53	62,30	65,42	68,31	71,19	74,07	76,84	79,50																
	30	26,21	28,98	31,75	34,75	37,52	40,17	42,17	46,05	48,94	51,59	54,48	57,37	60,13	62,90	66,02	68,81	71,79	74,67	77,44	80,10																
5	10	25,27	28,27	31,39	34,50	37,51	40,39	43,62	46,74	49,85	52,85	55,97	58,97	62,08	65,20	68,32	71,78	74,66	77,66	80,78	83,78																
	15	26,17	29,17	32,29	35,40	38,41	41,29	44,52	47,64	50,75	53,75	56,87	59,87	62,98	66,10	69,22	72,68	75,56	78,56	81,68	84,68																
	20	27,07	30,07	33,19	36,30	39,31	42,19	45,42	48,54	51,65	54,65	57,77	60,77	63,88	67,00	70,12	73,58	76,46	79,46	82,58	85,58																
	25	27,97	30,97	34,09	37,20	40,21	43,09	46,32	49,44	52,55	55,55	58,67	61,67	64,78	67,90	71,02	74,48	77,36	80,36	83,48	86,48																
	30	28,87	31,87	34,99	38,10	41,11	43,99	47,22	50,34	53,45	56,45	59,57	62,57	65,68	68,80	71,92	75,38	78,26	81,26	84,38	87,38																

Tabela br. 24 - Načrtovok

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	10	25,19	28,42	31,65	34,89	38,12	41,23	44,58	47,81	51,16	54,27	57,50	60,74	63,97	67,20	70,66	73,89	77,12	80,35	83,35	86,70	
	15	26,09	29,32	32,55	35,79	39,02	42,13	45,48	48,71	52,06	55,17	58,40	61,64	64,87	68,10	71,56	74,79	78,02	81,25	84,25	87,60	
	20	26,99	30,22	33,45	36,69	39,92	43,03	46,38	49,61	52,96	56,07	59,30	62,54	65,77	69,00	72,46	75,69	78,92	82,15	85,15	88,50	
	25	27,89	31,12	34,35	37,59	40,82	43,93	47,28	50,51	53,86	56,97	60,20	63,44	66,67	69,90	73,36	76,59	79,82	83,05	86,05	89,40	
	30	28,79	32,02	35,25	38,49	41,72	44,83	48,18	51,41	54,76	57,87	61,10	64,34	67,57	70,80	74,26	77,49	80,72	83,95	86,95	90,30	
	10	26,81	30,04	33,50	36,96	40,42	43,88	47,34	50,80	54,26	57,72	61,18	64,64	68,10	71,56	75,02	78,48	81,94	85,40	88,86	92,32	
7	15	28,01	31,24	34,70	38,16	41,62	45,08	48,54	52,00	55,46	58,92	62,38	65,84	69,30	72,76	76,22	79,68	83,04	86,60	90,06	93,52	
	20	29,21	32,44	35,90	39,36	42,82	46,28	49,74	53,20	56,66	60,12	63,58	67,04	70,50	73,96	77,42	80,86	84,24	87,80	91,26	94,72	
	25	30,41	33,64	37,10	40,56	44,02	47,48	50,94	54,40	57,86	61,62	64,78	68,24	71,70	75,16	78,62	82,06	85,44	89,00	92,46	95,92	
	30	31,61	34,84	38,30	41,76	45,22	48,68	52,14	55,60	59,06	62,52	65,98	69,44	72,90	76,36	79,82	83,28	86,64	90,20	93,66	97,02	
	10	26,92	30,61	34,08	37,77	41,46	45,04	48,96	52,54	56,35	59,93	63,50	67,08	70,77	74,47	78,27	82,08	85,78	89,47	93,16	96,74	
	15	28,12	31,81	35,28	38,97	42,66	46,24	50,16	53,74	57,55	61,13	64,70	68,28	71,97	75,67	79,47	83,28	86,98	90,67	94,36	97,94	
8	20	29,32	33,01	36,48	40,17	43,86	47,44	51,36	54,94	58,75	62,33	65,90	69,48	73,17	76,87	80,67	84,48	88,18	91,87	95,56	99,14	
	25	30,52	34,21	37,68	41,39	45,06	48,64	52,56	56,14	59,95	63,53	67,10	70,68	74,37	78,07	81,87	85,68	89,38	93,07	96,76	99,34	
	30	31,72	35,41	38,88	42,57	46,26	49,64	53,76	57,34	61,15	64,73	68,30	71,88	75,57	79,27	83,07	86,88	90,58	94,27	97,96	99,54	

4.6. Tehničke norme rada

Na osnovu snimljenog i u prethodnom poglavlju ovog rada obračunatog utroška radnog vremena u min/radni ciklus izračunate su tehničke norme rada: norme vremena u min/m^3 i norme učinka traktora u $\text{m}^3/8\text{-časovnom radnom vremenu}$.

Kao pokazatelji utroška vremena i učinka uzeti su: distanca privlačenja, distanca primicanja i veličina tereta. Ovi pokazatelji kao varijable nisu uzete slučajno, već iz razloga što najbolje ispunjavaju zahtjeve koji se podstavljaju na pokazatelje normi rada na privlačenju drveta traktorom. Naime, kao što pokazuju provedene analize u ovom radu i analize mnogih drugih metodoloških istraživanja, spomenute varijable pokazuju najčvršcu i najpouzdaniju korelaciju zavisnost sa utroškom radnog vremena i učinka. S druge strane, pri očitavanju normi u cilju planiranja rada, navedene varijable se mogu lako, brzo i precizno utvrditi na svakom objektu rada (sjećini), što čini osnovni preduslov za preciznu procjenu radnog učinka i vremena. Uz ovo je potrebno napomenuti da se veličina tereta privlačenja u nekoj sjećini ne procjenjuje pašalno, već se utvrdjuje na osnovu zapremine srednjeg komada dotične sjećine prema tabeli br.22.

Norme vremena u min/m^3 se dobiju, ako se ukupno priznato radno vrijeme u min/rad.ciklusu (tabela br.24) podjeli sa zapreminom tereta privlačenja dotičnog radnog ciklusa, a norme učinka dobijamo ako se od osmočasovnog radnog dana izraženog u minutama (480 min) odbije propisani odmor od 30 min i razlika podjeli sa izračunatom normom vremena.

Na opisani način izračunate norme rada se odnose na rad traktora skupa sa radnom ekipom koja ga poslužuje i opisane uslove rada. Izračunate norme rada su date u tabelama br. 25 i 26.

5. ZAKLJUČNE NAPOMENE

Proektivnost rada i ekonomski efekti u iskorišćavanju šuma зависни su od niza faktora koji se sa gledišta oblikovanja i planiranja rada dijele u grupu prirodnih faktora i grupu planских faktora.

Tabela br. 25: Uvodak ukupnog priznatog radnog vremena na privlačenju drveća po 1 m^3 u zavisnosti od
veličine tereta, udaljenosti primicanja i privlačenja drveća - Norme vremena

E drveća u m 3	E privlačenja u min/m 3	SREDNJA UDALJENOST										min/m 3									
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	10	7,63	8,55	9,48	10,40	11,32	12,21	13,17	14,09	15,06	15,94	16,83	17,75	18,67	19,56	20,52	21,48	22,40	23,33	24,25	25,13
	15	7,73	8,66	9,58	10,50	11,42	12,31	13,27	14,19	15,16	16,04	16,93	17,85	18,77	19,66	20,62	21,58	22,50	23,43	24,35	25,23
	20	7,83	8,76	9,68	10,60	11,52	12,41	13,37	14,29	15,26	16,14	17,03	17,95	18,87	19,76	20,72	21,68	22,60	23,53	24,45	25,33
	25	7,93	8,86	9,78	10,70	11,62	12,51	13,47	14,39	15,36	16,24	17,13	18,05	18,97	19,86	20,82	21,78	22,70	23,63	24,55	25,43
	30	8,03	8,96	9,88	10,80	11,72	12,61	13,57	14,49	15,46	16,34	17,23	18,15	19,07	19,96	20,92	21,88	22,80	23,73	24,65	25,53
	40	5,95	6,65	7,34	8,09	8,78	9,44	9,94	10,91	11,64	12,30	13,02	13,74	14,43	15,12	15,91	16,63	17,35	18,07	18,76	19,42
4	15	6,10	6,80	7,49	8,24	8,93	9,59	10,09	11,06	11,79	12,45	13,17	13,89	14,58	15,27	16,06	16,78	17,50	18,22	18,91	19,57
	20	6,25	6,95	7,64	8,39	9,08	9,74	10,24	11,21	11,94	12,60	13,32	14,04	14,73	15,42	16,21	16,93	17,65	18,37	19,06	19,72
	25	6,40	7,10	7,79	8,54	9,23	9,89	10,39	11,36	11,99	12,75	13,47	14,19	14,88	15,57	16,36	17,08	17,80	18,52	19,21	19,87
	30	6,55	7,25	7,94	8,69	9,38	10,04	10,54	11,51	12,24	12,90	13,62	14,34	15,03	15,72	16,51	17,23	17,95	18,67	19,36	20,02
	40	5,05	5,65	6,28	6,90	7,50	8,08	8,72	9,35	9,97	10,57	11,19	11,79	12,42	13,04	13,66	14,36	14,93	15,53	16,16	16,76
	50	5,23	5,83	6,46	7,08	7,68	8,26	8,90	9,53	10,15	10,75	11,37	11,97	12,60	13,22	13,84	14,54	15,11	15,71	16,34	16,94
5	20	5,41	6,01	6,64	7,26	7,86	8,44	9,08	9,71	10,33	10,93	11,55	12,15	12,78	13,40	14,02	14,72	15,29	15,89	16,52	17,12
	25	5,59	6,19	6,82	7,44	8,04	8,62	9,26	9,89	10,51	11,11	11,73	12,33	12,96	13,58	14,20	14,90	15,47	16,07	16,70	17,30
	30	5,77	6,37	7,00	7,62	8,22	8,80	9,44	10,07	10,69	11,29	11,91	12,51	13,14	13,76	14,38	15,08	15,65	16,25	16,88	17,48

Tabelle 25: Notraten

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	10	4,20	4,74	5,28	5,82	6,36	6,87	7,43	7,97	8,53	9,04	9,58	10,12	10,66	11,20	11,78	12,32	12,85	13,39	3,89	14,45
	15	4,35	4,89	5,43	5,97	6,51	7,02	7,58	8,12	8,68	9,19	9,73	10,27	10,81	11,35	11,93	12,47	13,00	13,54	14,04	14,60
	20	4,50	5,04	5,58	6,12	6,66	7,17	7,73	8,27	8,83	9,34	9,88	10,42	10,96	11,50	12,08	12,62	13,15	13,69	14,19	14,75
	25	4,65	5,19	5,73	6,27	6,81	7,32	7,88	8,42	8,98	9,49	10,03	10,57	11,11	11,65	12,23	12,77	13,30	13,84	14,34	14,90
	30	4,80	5,34	5,88	6,42	6,96	7,47	8,06	8,57	9,13	9,64	10,18	10,72	11,26	11,80	12,38	12,92	13,45	13,99	14,49	15,05
	10	3,83	4,29	4,79	5,28	5,77	6,27	6,76	7,26	7,75	8,25	8,74	9,23	9,73	10,22	10,72	11,21	11,71	12,20	12,69	13,19
7	15	4,00	4,46	4,96	5,45	5,94	6,44	6,93	7,43	7,92	8,42	8,91	9,40	9,90	10,39	10,89	11,38	11,88	12,37	12,86	13,36
	20	4,17	4,63	5,13	5,62	6,11	6,61	7,10	7,60	8,09	8,59	9,08	9,57	10,07	10,56	11,06	11,55	12,05	12,54	13,03	13,53
	25	4,34	4,80	5,30	5,79	6,28	6,78	7,27	7,77	8,26	8,76	9,25	9,74	10,24	10,73	11,23	11,72	12,22	12,71	13,20	13,70
	30	4,51	4,97	5,47	5,96	6,45	6,96	7,44	7,94	8,43	8,93	9,42	9,91	10,41	10,90	11,40	11,89	12,39	12,88	13,37	13,87
	10	3,37	3,83	4,26	4,72	5,18	5,63	6,12	6,57	7,04	7,49	7,94	8,38	8,85	9,31	9,78	10,26	10,72	11,18	11,64	12,09
	15	3,52	3,98	4,41	4,87	5,33	5,78	6,27	6,72	7,19	7,64	8,09	8,53	9,00	9,46	9,93	10,41	10,87	11,33	11,79	12,24
8	20	3,67	4,13	4,56	5,02	5,48	5,93	6,42	6,87	7,34	7,79	8,24	8,68	9,15	9,61	10,08	10,56	11,02	11,48	11,94	12,39
	25	3,82	4,28	4,71	5,17	5,63	6,08	6,57	7,02	7,49	7,94	8,39	8,83	9,30	9,76	10,23	10,71	11,17	11,63	12,09	12,54
	30	3,97	4,43	4,86	5,32	5,78	6,23	6,72	7,17	7,64	8,09	8,54	8,98	9,45	9,91	10,38	10,86	11,32	11,78	12,24	12,69

Tabela br.26: Racni učinak na privlačenju drveća u toku Brčavovog rođnog dana u zavisnosti od veličine tereta, udaljenosti primjicanja i privlačenja drveća - Norme učinka

Udaljenost metri	Velicina tereta tun	SREDNJA UDALJENOST PRIVLAČENJA m'																			
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Racni učinak u m ³ /RD (8 sati)																			
10	59,98	52,63	47,47	43,27	39,75	36,86	34,17	31,94	29,88	28,23	26,74	25,35	24,10	23,01	21,93	20,95	20,09	19,29	18,56	17,91	
15	58,21	51,96	46,97	42,86	39,40	36,56	33,91	31,71	29,68	28,05	26,38	25,24	23,97	22,89	21,82	20,85	20,00	19,21	18,48	17,64	
20	57,47	51,37	46,49	42,45	39,06	36,26	33,66	31,49	29,49	27,88	26,42	25,07	23,85	22,77	21,72	20,76	19,91	19,12	18,41	17,76	
25	56,75	50,79	46,01	42,06	38,73	35,97	33,41	31,27	29,30	27,71	26,27	24,93	23,72	22,66	21,61	20,66	19,82	19,04	18,33	17,70	
30	56,04	50,22	45,55	41,67	38,40	35,68	33,16	31,06	29,11	27,54	26,12	24,79	23,60	22,54	21,51	20,57	19,74	18,96	18,26	17,63	
10	75,63	67,67	61,31	55,62	51,25	47,67	45,27	41,25	38,66	36,58	34,56	32,75	31,18	29,76	28,28	27,06	25,94	24,90	23,99	23,17	
15	73,77	66,18	60,08	54,61	50,39	46,92	44,60	40,69	38,17	36,14	34,17	32,40	30,86	29,47	28,02	26,82	25,71	24,70	23,80	22,99	
20	72,00	64,75	58,90	53,63	49,56	46,20	43,94	40,14	37,69	35,71	33,78	32,05	30,55	29,18	27,76	26,58	25,50	24,50	23,61	22,82	
25	70,31	63,38	57,77	52,69	48,75	45,50	43,31	39,61	37,22	35,29	33,41	31,71	30,24	28,90	27,51	26,35	25,28	24,30	23,42	22,55	
30	68,70	62,07	56,68	51,78	47,97	44,82	42,69	39,10	36,76	34,86	33,04	31,38	29,94	28,62	27,26	26,12	25,07	24,10	23,24	22,48	
10	89,11	79,65	71,66	65,22	60,00	55,69	51,60	48,13	45,14	42,57	40,21	38,17	36,23	34,51	32,94	31,34	30,14	28,98	27,85	26,85	
15	86,04	77,19	69,66	63,56	58,59	54,48	50,56	47,22	44,33	41,86	39,38	37,59	35,71	34,04	32,51	30,95	29,78	28,64	27,54	26,56	
20	83,19	74,88	67,77	61,98	57,25	53,32	49,56	46,30	43,56	41,17	38,96	37,04	35,21	33,58	32,10	30,57	29,43	28,32	27,24	26,28	
25	80,50	72,70	65,98	60,48	55,97	52,20	48,60	45,50	42,82	40,50	38,36	36,50	34,72	33,14	31,69	30,20	29,09	28,00	26,95	26,01	
30	77,99	70,64	64,28	59,06	54,74	51,14	47,67	44,69	42,08	39,85	37,78	35,97	34,22	32,70	31,29	29,84	28,75	27,69	26,50	27,74	

Tabela br. 26: Naslovak

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	10	107,14	94,94	85,23	77,32	70,75	65,50	60,56	56,46	52,75	49,78	46,97	44,47	42,21	40,18	38,20	36,52	35,02	33,61	32,40	31,14
	15	103,45	92,02	82,87	75,38	69,12	64,10	59,37	55,42	51,84	48,97	46,25	43,82	41,63	39,65	37,72	36,09	34,62	33,23	32,05	30,82
	20	100,00	89,28	80,64	73,53	67,57	62,76	58,21	54,41	50,96	48,18	45,55	43,19	41,17	39,13	37,25	35,66	34,22	32,87	31,71	30,51
	25	96,77	86,70	78,53	71,77	66,08	61,48	57,11	53,44	50,11	47,42	44,86	42,57	40,50	38,67	36,79	35,24	33,83	32,51	31,38	30,20
	30	93,75	84,27	76,53	70,09	64,65	60,24	55,90	52,51	49,29	46,68	44,20	41,98	39,96	38,14	36,35	34,83	33,46	32,16	31,06	29,90
	10	117,49	104,90	93,94	85,23	77,99	71,54	66,57	61,98	58,06	54,54	51,49	48,75	46,25	44,03	41,98	40,14	38,43	36,88	35,46	34,12
7	15	112,50	100,90	90,72	82,57	75,76	69,89	64,94	60,56	56,82	53,44	50,50	47,87	45,45	43,31	41,32	39,54	37,88	36,38	34,99	33,68
	20	107,91	97,19	87,72	80,07	73,65	68,08	63,38	59,21	55,69	52,39	49,56	47,02	44,69	42,61	40,69	38,96	37,34	35,88	34,53	33,18
	25	103,69	93,75	84,90	77,72	71,66	66,37	61,90	57,92	54,48	51,37	48,65	46,20	43,94	41,94	40,07	38,40	36,82	35,40	34,09	32,85
	30	99,78	90,54	82,27	75,50	69,77	64,66	60,48	56,68	53,38	50,39	47,77	45,41	43,23	41,28	39,47	37,85	36,32	34,94	33,66	32,44
	10	133,53	117,49	105,63	95,34	86,87	79,93	73,53	68,49	63,92	60,08	56,68	53,70	50,85	48,34	46,01	43,86	41,98	40,25	38,66	37,22
	15	127,84	113,07	102,04	92,40	84,42	77,85	71,77	66,96	62,59	58,90	55,62	52,75	50,00	47,57	45,32	43,23	41,40	39,72	38,17	36,76
8	20	122,62	108,96	98,68	89,64	82,12	75,88	70,07	65,50	61,31	57,77	54,61	51,84	49,18	46,83	44,64	42,61	40,83	39,20	37,69	36,32
	25	117,80	105,14	95,54	87,04	79,93	74,01	68,49	64,10	60,08	56,68	53,64	50,96	48,39	46,11	43,99	42,02	40,29	38,69	37,22	35,88
	30	113,35	101,58	92,59	84,59	77,85	72,23	66,96	62,76	58,90	55,62	52,69	50,11	47,62	45,41	43,35	41,44	39,75	38,20	36,76	35,46

Za razliku od planskih faktora kao što su tehnološki proces rada, vrijeme izvodjenja radova, organizacija rada i sredstva za rad, prirodni faktori terena i sastojine se u vrijeme iskorišćavanja šuma ne mogu mijenjati i oblikovati u smislu stvaranja optimalnih uslova rada, već se moraju akceptirati onako kako su dati. To znači, da se pri planiranju rada u iskorišćavanju šuma planski faktori moraju prilagodjavati datim prirodnim uslovima rada u smislu iznalaženja optimalnih tehnoloških rješenja. Pošto su prirodni faktori, koji utiču na produktivnost i ekonomičnost rada, mnogobrojni i jako varijabilni, proizilazi da su pojedina tehnološka rješenja različita od slučaja do slučaja u zavisnosti od datih prirodnih uslova rada, što problem planiranja rada u iskorišćavanju šuma čini kompleksnim. Zato, za razliku od rutinskog, svršishodno planiranje rada u smislu iznalaženja optimalnih tehnoloških rješenja u zavisnosti od datih uslova terena i sastojine predpostavlja:

- poznavanje pravca i veličine uticaja svakog pojedinog prirodnog faktora na produktivnost i ekonomičnost rada,
- tehničke norme rada koje izražavaju objektivnu proizvodnu mogućnost u određenom vremenu i uslovima rada.

Priloženi rad predstavlja doprinos izradi jedne jedinstvene i naučno fundirane radne dokumentacije neophodne za svršishodno i stručno planiranje rada i objektivno nagradjivanje radnika prema rezultatima rada u domenu iskorišćavanja borovih i hrastovih šuma u BiH.

S obzirom na obimnost istraživačkih radova, koje zahtijeva izrada jedne ovakve radne dokumentacije, ovim radom se iz razumljivih razloga nije mogla obuhvatiti i riješiti kompletan problematika iz spomenutog domena. Imajući unaprijed to u vidu, težište u ovoj situaciji je stavljen na metodološki prilaz i rješavanje tretrane problematike prezentirane na nekoliko konkretnih karakterističnih primjera.

Kao što proizilazi iz priloženog, primjenjena metodika u ovom radu je pojednostavljena i prilagodjena potrebama šumarske prakse, a da pri tome nije izgubila na naučnoj zaštitnosti i traženoj tačnosti, te je kao takvu preporučujemo šumarskoj operativi za rješavanje problematike o kojoj je ovdje riječ.

UNTERSUCHUNGEN UEBER ARBEITSVERFAHREN BEI DER BEREITSTELLUNG VON
HOLZSORTIMENTEN UND BEI HOLZRUECKUNG IN KIEFERN - UND EICHEN-
WAELDERN BOSNIENS UND DER HERZEGOWINA

Zusammenfassung

In Bezug auf das Spezifikum der Holzsortimenten-Herstellung innerhalb der Forstbenutzung, setzt die zweckmassige Arbeitsplanung im Sinne der Ermittlung von optimalen Arbeitsverfahren in Abhaengigkeit von variablen Bestands - und Geländefaktoren folgendes voraus:

- das Kennen von Einflussrichtung und Einflussgrösse jedes einzelnen Naturfaktors auf die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Arbeit,
- die Arbeitsnormen (Vorgabezeiten und Leistungen), die objektive Produktionsmöglichkeiten in bestimmter Zeit unter bestimmten Arbeitsbedingungen aufzeigen.

Ausgehend von dem Tatbestand, dass die Produktion im Bereich der Forstbenutzung in Kiefern - und Eichenwäldern Bosniens und der Herzegowina noch nicht genügend untersucht worden ist und dass eine einheitliche und wissenschaftlich fundierte Arbeitsdokumentation fehlt, auf der letzten Endes eine fachliche und rationale Arbeitsplanung behut, wurde bei der Untersuchungen zum Ziel gesetzt:

- dass für einige typische Abteilungen der Kiefern - und Eichenwälder Muster - Ausführungsprojekte ausgearbeitet werden,
- dass bei der Realisierung von geplanten Arbeits-Verfahren mittels Zeitstudien der Arbeitszeitaufwand und die Arbeitsproduktivität festgestellt wird,
- dass der Einfluss jedes einzelnen Bestands - und Geländefaktors auf der Zeitaufwand und die Arbeitsproduktivität determiniert wird,
- dass für jedes traitierte Arbeitsverfahren - Modell Arbeitsnormatafeln aufgestellt werden und auf die Vor-und Nachteile jedes Arbeitsverfahrens

hingewiesen wird.

Die vorliegende Untersuchungen umfassten im Ganzen drei typische Arbeitsverfahren der Bereitstellung von Holz-Sortimenten unter Arbeitsbedingungen neun unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Folgende Verfahren wurden untersucht:

- Holzeinschlag und Holzaufarbeitung ohne Entrindung in der Durchmessergrenze von 20 bis 60 cm und definitive Sortimentenherstellung mit Motorsäge im Kieferbestand.

- Holzeinschlag und - Aufarbeitung auf Transportlänge mit Motorsäge im Eichenbestand.

- Eichenholzaufarbeitung und definitive Sortimenten- Herstellung mit Motorsäge auf einem Waldlagerplatz an der LKW-Strasse,

Darüberhinaus wurde in der Holztransportphase die maschinelle Holzbringung mit einem Knickschlepper vom Typ Timberjack 209 D untersucht.

Durch Zeitaufnahmen bei der Realisierung der geplanten Arbeitverfahren unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und durch Anwendung entsprechender Auswertungsmethodik der gewonnenen Daten entstand entsprechend dem gesetzten Ziel diese Studie. Dabei muss erwähnt werden, dass der Schwerpunkt der Arbeit auf Auswertungsmethodik gelegt worden ist. Diese Methodik ist so weit es gestattet vereinfacht worden und für Anwendung in der Praxis gedacht und zwar mit dem Ziel auf dem schnellsten Weg zu einer Dokumentation zur Arbeitsplanung in dem Bereich zu kommen.

LITERATURA

- Benić, R.
Bojanin, S.
Sever, S.: Izvještaj o rezultatima ispitivanja zglobovnog traktora TAF-650. Zagreb, 1975.
- Bojanin, S.: Analiza rada zglobovnog traktora kod izvlačenja drveta - debala. Šumarski list br. 7-9, Zagreb, 1971.
- Bojanin, S.: Izvlačenje tehničke oblovine pomoću traktora. Drvna industrija br. 11-12, Zagreb, 1975.
- Häberle, S.: Die Multimomentaufnahme als Hilfsmittel für differenzierte Zeitbedarfsmessungen. Forstarchiv 1961. Nr.4, S. 73-75.
- Kovač, I.
Winkler, I.: Normiranje rada u šumsko-privrednim organizacijama. Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija SR Hrvatske - Zagreb.
- Krivec, A.: Priprava dela in nova tehnologija gozdne proizvodnje. Gozd.vest. 1973. št. 2.
- Krivec, A.: Načrtovanje sečenje in transport lesa. Gozd. vest. 1973. št.2
- Kulušić, B.: Uticaj zapremine komada na radni učinak pri privlačenju drveta savremenim šumskim traktorima. Narodni šumar br. 3-5, Sarajevo, 1972.
- Kulušić, B.: Izrada normi rada i procjena radnog vremena i učinka kod privlačenja drveta savremenim šumskim traktorima. Narodni šumar br. 5-7, Sarajevo, 1972.
- Kulušić, B.: Planiranje sječe u okviru izrade izvedbenog projekta. Narodni šumar br. 7-9, Sarajevo, 1973.
- Leinert, S.
Müller, B.: Die Entrindung von Nadelstammholz. Teil 7. Arbeitsverfahren, Zeitbedarf, Leistung und Kosten bei der stationären Entrindung. HZB 13/73.
- Liebscher, E.: Betriebsuntersuchungen beim Rücken. Ergebnisse und Beiträge zur Methodik. Hann. Münden, 1966.

- Loycke, H.J.: Anweisung zum Vorausschätzen von Leistung beim Rücken von Fichtenstammholz mit Allradschlepper unterschiedlicher Bauart und der Leistungsklasse. Mitteilung des KWF, Buchschlag, Juni 1969.
- Mahler, G.: Die Eignung von verschiedenen Bezugsmassen Für die Bestimmung des Arbeitszeitaufwandes bei der Holzernte. Mitteilungen der Baden-Württembergischen Forstlichen Versuchs - und Forschungsanstalt, Abteilung Walddarbeit Heft, 31, Nr. 22, Juli 1971.
- Nikolić, S.: Aktuelni tehnoško-ekonomski problemi iskorištavanja šuma. Poslovno udruženje šumarstva i drvene industrije, Beograd, 1971.
- Nikolić, S.: Racionalizacija i normiranje rada u iskorištavanju šuma. Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu br. 57, Beograd, 1965.
- Rebula, E.: Izboljšavanje tehnologije pri sečenji in izdelavi gozdnih sortimentov. Gozd.vest. 1971. št. 9-10.
- Tomanić, S.: Racionalizacija rada pri sjeći, izradi i privlačenju drva. Zagreb, 1974.
- Turk, Z.: Racionalizacija iskoriščanja planinskih gozdov. Gozd. vest. 1971. št. 1.
- Turk, Z.: Mechanizovana obdelava oblovinе iglavcev in njena ekonomičnost. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo. Znanstvena in strokovna dela. Ljubljana, 1974.

P R I L O Z I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	10010	10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017	10018	10019	10020	10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027	10028	10029	10030	10031	10032	10033	10034	10035	10036	10037	10038	10039	10040	10041	10042	10043	10044	10045	10046	10047	10048	10049	10050	10051	10052	10053	10054	10055	10056	10057	10058	10059	10060	10061	10062	10063	10064	10065	10066	10067	10068	10069	10070	10071	10072	10073	10074	10075	10076	10077	10078	10079	10080	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10087	10088	10089	10090	10091	10092	10093	10094	10095	10096	10097	10098	10099	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100106	100107	100108	100109	100110	100111	100112	100113	100114	100115	100116	100117	100118	100119	100120	100121	100122	100123	100124	100125	100126	100127	100128	100129	100130	100131	100132	100133	100134	100135	100136	100137	100138	100139	100140	100141	100142	100143	100144	100145	100146	100147	100148	100149	100150	100151	100152	100153	100154	100155	100156	100157	100158	100159	100160	100161	100162	100163	100164	100165	100166	100167	100168	100169	100170	100171	100172	100173	100174	100175	100176	100177	100178	100179	100180	100181	100182	100183	100184	100185	100186	100187	100188	100189	100190	100191	100192	100193	100194	100195	100196	100197	100198	100199	100200	100201	100202	100203	100204	100205	100206	100207	100208	100209	100210	100211	100212	100213	100214	100215	100216	100217	100218	100219	100220	100221	100222	100223	100224	100225	100226	100227	100228	100229	100230	100231	100232	100233	100234	100235	100236	100237	100238	100239	100240	100241	100242	100243	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251	100252	100253	100254	100255	100256	100257	100258	100259	100260	100261	100262	100263	100264	100265	100266	100267	100268	100269	100270	100271	100272	100273	100274	100275	100276	100277	100278	100279	100280	100281	100282	100283	100284	100285	100286	100287	100288	100289	100290	100291	100292	100293	100294	100295	100296	100297	100298	100299	100300	100301	100302	100303	100304	100305	100306	100307	100308	100309	100310	100311	100312	100313	100314	100315	100316	100317	100318	100319	100320	100321	100322	100323	100324	100325	100326	100327	100328	100329	100330	100331	100332	100333	100334	100335	100336	100337	100338	100339	100340	100341	100342	100343	100344	100345	100346	100347	100348	100349	100350	100351	100352	100353	100354	100355	100356	100357	100358	100359	100360	100361	100362	100363	100364	100365	100366	100367	100368	100369	100370	100371	100372	100373	100374	10037

SJEĆA I IZRDA DRVNIH SORTIMENATA U SJEĆINI KOD PANJA

Datum : _____ Stablo br. : _____ Vrijeme snim. od : _____ do _____
 Dan : _____ Vrsta drv. : _____ Snimljeno vrijeme : _____
 Vrem. pril. : _____ Odmor od : _____ Razlika u min. : _____
 Dnevna temp.: _____ do : _____ Greška snimanja + : _____ %

VRSTA VREMENA	R a d n i c i					Pogonsko vrijeme MP	Podaci o deblu i sortimentu
	1	2	3	4	Sa		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pripr. završno vrijeđ.							STABLO:
Prelaz							$D_{13} = \text{cm}$
Pripr. rad. mjesta							$L = \text{m'}$
Rušenje stabla							Bonitet:
Oslobađanje ustave							$V = \text{m}^3$
Kresanje grana							Stepen granat.
Koranje drveta							$m \ s \ v$
Krojenje stabla							Tehn. oblovine
Prerezivanje							$D_s \text{ cm}$
Obrtanje							$L \text{ m'}$
Dorada tehn. oblov.							$V \text{ m}^3$
Šumski red							
Razmjer. i prez. prost. drveta							Prostor. drvo
Cjepanje i obrada prost. drveta							
Sortira. i slaganje prostor. drveta							
Iz organiz. razloga							Potrošnja goriva
Iz tehnič. razloga							
Fiziološke potrebe							Potrošnja maziva
Predasi							Prost. drvo u prm: _____
Neopravdani							
Interval:	Sa						Snimač:

RADNA ORGANIZACIJA : _____

Privredna jedinica : _____

Odjelenje : _____

Nadmorska visina : _____

Ekspozicija : _____

Sezona sječe : _____

Visina snijega : _____

Prohodnost terena : _____

Vrsta sječe : _____

Intenzitet sječe u m³/ha : _____

Broj doznačenih stabala po ha : _____

SREDSTVA ZA RAD : _____

Vrsta : _____

Tip : _____

Ispravnost : _____

ORGANIZACIJA RADA : _____

RADNICI : _____

Ime i prezime : _____

Starost : _____

Radni staž : _____

Kvalifikacija : _____

Koefficijent zala-
ganja na radu : _____

IZRADA DRVNIH SORTIMENATA NA STOVARIŠTU

Datum : _____ Stablo br. : _____ Vrijeme snim. od : ____ do ____
 Dan : _____ Vrsta drv. : _____ Snimljeno vrijeme : _____
 Vrem. pril. : _____ Odmor od : _____ Razlika u min. : _____
 Dnevni temp.: _____ do : _____ Greška snimanja ± : _____ %

VRSTA VREMENA	R	a	d	n	i	c	i	Pogonsko vrijeme MP	Podaci o deblju i sortimentu		
	1	2	3	4	Sa	5	6				
1	2	3	4	5							
Pripr. završno vrije.									Debljina :		
Pripr. debla za rad									Br =		
Koranje drveta									$D_s =$ cm		
Krojenje debla									$L =$ m'		
Prerezivanje									$V =$ m ³		
Obrada teh. oblovine									Sortimenti		
Razmjer. i rez. prostornog drveta									D_s cm	L m'	V m ³
Pokretanje prostornog drveta									Tehn. oblov.		
Cjevanje i obrada prostor. drveta											
Sortiranje i slaganje prostor. drveta											
Uređivanje stovarišta											
Iz organizacionih razloga									Potroš. goriva :		
Iz tehničkih razloga											
Fiziološke potrebe									Potroš. maziva :		
Predasi											
Neopravdani									Prost. drvo u prm: _____		
Interval:	Sa								Snimač:		

RADNA ORGANIZACIJA : _____

Privredna jedinica : _____

Odjelenje : _____

OPIS STOVARIŠTA : :

Veiličina u m² : _____

Nagib terena : _____

Podloga : _____

Sezona radova : _____

Visina snijega : _____

SREDSTVA ZA RAD : :

Vrsta : _____

Tip : _____

Ispравност : _____

ORGANIZACIJA RADA : _____

RADNICI : :

Ime i prezime : _____

Starost : _____

Radni staž : _____

Kvalifikacija : _____

Koefficijent zala-
ganja na radu : _____


OBRADNA TABE LA

Oznaka skupa:


STABLO	Zaprem. m ³	OSNOVNO (tehnološko) RADNO VRIJEME - ORV - min.	DOD. VRJ. (DV) - % ORV
Broj stabala	Prsn. prečnik - cm	Vrijeme stabala	Vrijeme sortimenta
		Teh. oblovine	Prost. drveta
Bonitet	Tehnicka oblovljina	Kreseanje grana	Sa
		Korauje drveta	Sa
Sjeća stabala	Prir rad. mjeseta	Uspost. šum. reda	Sa
		Ruseanje stabala	Sa
Prelazi	Prstorno drvo	Oslob. ustave	Sa
		Tehnicka oblovljina	Sa
Broj stabala	Zaprmina - m ³	Prezivljajne	Sa
		Krojeuje	Sa
Boradu	Kreseanje grana	Razmjer i prez.	Sa
		Sortir. i slaganje	Sa
Doradu	Prezivljajne	Cijepanje i obrada	Sa
		Iz organiz. razloga	Sa
Prprmeno zavrs. vrijeme	Iz tehnic. razloga	Iz tehnic. razloga	Predas!
		Fizioloske potrebe	
Opravdani prek.	DOD. VRJ. (DV) - % ORV	Pravdani prek.	

**UTROŠAK VREMENA PRI SJЕĆI STABALA U ZAVISNOSTI
OD NJIHOVE ZAPREMINE PO IDVOJENIM SKUPOVIMA**

Napomena : Stepen granatosti nema uticaja na vrijeme sjeće stabala




UTROŠAK VREMENA PRI KRESANJU GRANA U ZAVISNOSTI
OD ZAPREMINE STABLA PO IZDVOJENIM SKUPOVIMA




UTROŠAK VREMENA PRI KRESANJU GRANA U ZAVISNOSTI
OD ZAPREMINE STABLA PO IZDVOJENIM SKUPOVIMA

c r n i b o r




UTROŠAK VREMENA PRI RUČNOM KORANJU DRVEĆA U
ZAVINOSTI OD ZAPREMINE STABLA PO IZDVJENIM SKUPOVIMA



UTROŠAK VREMENA PRI IZRADI TEHNIČKE OBLOVINE
U ZAVISNOSTI OD ZAPREMINE STABLA

č r n i b o r


Napomena: Uticaj faktora na osnovu koj je izvršeno izdvajanje skupova nije evidentan zbog relativno male veličine uticaja i velike varijabilnosti mjerenih podataka vremena




**UTROŠAK VREMENA SJEĆE STABALA U ZAVISNOSTI
OD NJIHOVE ZAPREMINE PO IZDVOJENIM SKUPOVIMA**

hrast kittnjak

Napomena: Stepen granatnosti nema uticaja na
vrijeme sjeće stabala




UTROŠAK VREMENA PRI KRESANJU GRANA U ZAVISNOSTI
OD ZAPREMINE STABLA PO IZDVOJENIM SKUPOVIMA




UTROŠAK VREMENA PRI IZRADI TRANSPORTNIH
DUŽINA U ZAVISNOSTI OD BROJA PREREZA DEBLA

hrast kitanak


Napomena: Stepen granatosti nema
uticaja na vrijeme izrade
transportnih dužina




UTROŠAK VREMENA PRI IZRADI TEHNIČKE OBLOVINE
NA ŠUMSKOM STOVARIŠTU U ZAVISNOSTI OD ZAPRE-
MINE KOMADA U TRANSPORTNIM DUŽINAMA



UTROŠAK POGONSKOG
McCULLOCH 021 PRI SJЕĆI I
VREMENOM MOTORNE PILE
U ZAVISNOSTI OD ZAPREMINE STABLA PO IZDVO-
JENIM SKUPOVIMA



UTROŠAK POGONSKOG VREMENA MOTORNE PILE HUSQVARNA 180 S
PRI SJЕĆI I IZRADI HRASTOVINE U ZAVISNOSTI OD ZAPREMINE
STABLA PO IZDVOJENIM SKUPOVIMA



PRIMICANJE I PRIVLAČENJE DRVETA TRAKTOROM

Org. reqd.: _____

Data

Dan

Vremenske DR :




卷之三

— Traktorska staza br. : _____ Vrijem




Stanje trak. staze : _____ Suma : _____

Greško = Odmor od do


VRIJEME VOŽNJE TRAKTORA NA PRIKUPLJANJU TERETA (a),
VEZIVANJE TERETA (b) I IZVLAČENJE UŽETA DO 10 m. (c)
U ZAVISNOSTI OD BROJA KOMADA U TERETU




VRIJEME PRIMICANJA VITLOM DO 10 m (a),
RANŽIRANJE TERETA (b) I ODVEZIVANJE TERETA (c)
U ZAVISNOSTI OD BROJA KOMADA U TERETU



VRIJEME IZVLAČENJA UŽETA (a) I PRIMICANJA DRVETA
VITLOM (b) U ZAVISNOSTI OD UDALJENOSTI PRIMICANJA



VRJEME PRAZNE VOŽNJE (a) I PUNE VOŽNJE (b)
U ZAVISNOSTI OD UDALJENOSTI PRIVLAČENJA



ZAVISNOST IZMEĐU VELIČINE
TERETA I SREDnjEG KOMADA

Prilog br. 20

